



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Kryetari i Komunës
Predsjednik Opštine
Nr./Br. 01-400/25-8997/1

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
kryetari@tuzi.org.me
Tuz – Tuzi, 12.12.2025. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE TUZI

n/r g-dinu Fadil Kajoshaj – predsjedniku

PREDMET: Dostava Predloga Odluke sa Izvještajem sa Javne rasprave

NAPOMENA: Uvrstiti u dnevni red naredne sjednice Skupštine Opštine

PODNOŠILAC PREDMETA: Predsjednik Opštine

OBRADIVAČ AKTA: Sekretarijat za finansije

Poštovani,

Na osnovu člana 60 stav 2 Statuta opštine Tuzi („Službeni list CG-opštinski propisi” br. 24/19, 05/20, 51/22, 55/22) u prilogu Vam dostavljam:

- **Predlog Odluke o Budžetu opštine Tuzi za 2026. godinu.**

Za predstavnika predlagača koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja ovog materijala određuje se Driton Gjokaj, sekretar Sekretarijata za finansije.

KUVENDIT TË KOMUNËS SË TUZIT

Z. Fadil Kajoshaj – kryetar

LËNDA: Dorëzimi i Propozimit të Vendimit së bashku me Raportin nga diskutimi publik

VËREJTJE: Të përfshihet në rendin e ditës në seancën e rrallës së Kuvendit të Komunës

PARASHTRUESI I PROPOZIMIT: Kryetari i Komunës

PËRPUNUESI I AKTIT: Sekretariati për financa

I nderuar,

Në bazë të nenit 60 paragrafit 2 të Statutit të komunës së Tuzit („Fleta zyrtare e MZ – dispozitat e komunës” nr. 24/19, 05/20, 51/22, 55/22) bashkëngjitur Ju dorëzoj:

- **Propozimin e Vendimit mbi Buxhetin e komunës së Tuzit për vitin 2026.**

Për përfaqësues të propozuesit i cili do të marrë pjesë në punën e Kuvendit dhe trupave punues të tij gjatë shqyrtimit të këtij materiali, përcaktohet Driton Gjokaj, sekretar i Sekretariatit për financa.

S poštovanjem,
Me respekt,



PREDSJEDNIK – KRYETARI,
Driton Gjokaj

Na osnovu čl. 28 i 29 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore", br. 03/19, 086/22, 005/24, 007/24, 92/25) i člana 53 stav 1 tačka 7 Statuta opštine Tuzi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 24/19, 05/20, 51/22 i 55/22), Skupština opštine Tuzi, na sjednici održanoj . godine, donijela je

ODLUKU O BUDŽETU OPŠTINE TUZI ZA 2026. GODINU

OPŠTI DIO Član 1

Budžet opštine Tuzi za 2026. godinu dat je u sljedećoj tabeli:

Budžet opštine Tuzi	Iznos u EUR	Ukupno u EUR
Izvorni prihodi	11,154,772.00	11,154,772.00
Porezi	3,794,000.00	
Takse	30,000.00	
Naknade	1,079,800.00	
Ostali prihodi	95,000.00	
Donacije	6,155,972.00	
Izdaci	12,232,072.00	12,232,072.00
Tekući izdaci	4,197,050.00	
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru i ostali transferi	3,420,601.54	
Rezerve	270,000.00	
Kapitalni izdaci	4,334,420.46	
Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10,000.00	
Gotovinski suficit/deficit	-1,077,300.00	<u>0.00</u>
Primarni suficit		<u>0.00</u>
Otplata duga	663,000.00	<u>0.00</u>
Nedostajuća sredstva	-1,740,300.00	<u>0.00</u>
Finansiranje	1,740,300.00	
Primici od prodaje imovine	220,000.00	
Prenesena sredstva iz prethodne godine	800,000.00	
Pozajmica	720,300.00	

Član 2

Ukupni primici sa početnim depozitom iznose 12,895,072.00€

i raspoređuju se na:

Tekući izdaci	4,197,050.00 €
Transferi institucijama, pojedincima nevladinom i javnom sektoru, ostali transferi	3,420,601.54 €
Kapitalni izdaci	4,334,420.46 €
Rezerva	270,000.00 €
Otplata duga i otplata obaveza iz prethodnog perioda	673,000.00 €

Član 3

Sredstva opštine Tuzi za 2026. godinu iskazuju se i raspoređuju budžetom, i to prihodi po ekonomskoj klasifikaciji (po izvorima) i rashodi po namjenama, po ekonomskoj klasifikaciji, u sljedećim iznosima:

Ekonom klasif	Ekonom klasif	OPIS	PLAN 2026
7		PRIMICI	
71		TEKUĆI PRIHODI	
711		POREZI	3,794,000.00
	7111	Porez na dohodak fizičkih lica	2,240,000.00
	71131	Porez na nepokretnosti	950,000.00
	71132	Porez na promet nepokretnosti	302,000.00
	71175	Pririz porezu na dohodak fizičkih lica	302,000.00
713		TAKSE	30,000.00
	71312	Lokalne administrativne takse	22,000.00
	71351	Lokalne komunalne takse	6,000.00
	71361	Ostale takse - turističke takse	2,000.00
714		NAKNADE	1,079,800.00
	7141	Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	35,000.00
	7142	Naknada za korišćenje prirodnih dobara	0.00
	7146	Naknada za uređenje i izgradnju građevinskog zemljišta	800,000.00
	71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	70,000.00
	71489	Ostale naknade za puteve	170,000.00
	7149	Ostale naknade - komunalna naknada	4,800.00

715		OSTALI PRIHODI	95,000.00
	7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	15,000.00
	71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku zbog neplaćanja lokalnih prihoda	15,000.00
	71525	Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza	15,000.00
	71554	Ostali prihodi	50,000.00
72		PRIMICI OD PRODAJE IMOVINE	220,000.00
	72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta Opštine Tuzi	220,000.00
73		SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE	800,000.00
732	7321	Sredstva prenesena iz prethodne godine	800,000.00
74		DONACIJE I TRANSFERI	6,155,972.00
	7411	Tekuće donacije u korist budžeta Opštine	50,000.00
	74122	Kapitalne donacije u korist budžeta Opštine	50,000.00
	74112	Tekuće donacije za EU projekte	1,679,000.00
	7426	Transferi od Egalizacionog fonda	2,776,972.00
	7421	Transferi od budžeta Crne Gore	1,600,000.00
751		Pozajmice i krediti	720,300.00
	75112	Pozajmice od drugih nivoa vlasti	720,300.00
7		UKUPNI PRIMICI	12,895,072.00

Ekonom. Klasif	Ekonom. Klasif	OPIS	PLAN 2026
4		IZDACI	
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1,901,400.00
	4111	Neto zarade	1,575,000.00
	4112	Porez na zarade zaposlenih	81,900.00
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	191,300.00
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	42,500.00
	4115	Opštinski prirez	10,700.00
412		Ostala lična primanja	191,500.00
	4121	Naknada za zimnicu	25,000.00
	4126	Naknada skupštinskim odbornicima	120,000.00
	4124	Jubilarne nagrade	500.00
	4125	Otpremnine	6,000.00
	4127	Ostale naknade	40,000.00
413		Rashodi za materijal	344,000.00
	4131	Administrativni materijal	25,000.00
	4133	Materijal za posebne namjene	9,000.00
	4134	Rashodi za energiju	250,000.00
	4135	Rashodi za gorivo	60,000.00

414		Rashodi za usluge	839,450.00
	4141	Službena putovanja	15,750.00
	414101	Službena putovanja - projekat To O Waste	2,000.00
	414102	Službena putovanja - projekat Circle Waste	2,000.00
	414106	Službena putovanja - projekat ProlightMed	2,000.00
	41408	Službena putovanja - projekat Crossmart	2,000.00
	4142	Reprezentacija, štampa i troškovi bifea	25,000.00
2	4143	Komunikacione usluge	39,000.00
	4144	Bankarske usluge/provizije	9,000.00
	4146	Advokatske, notarske, pravne usluge i dr.	25,000.00
	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	4,200.00
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	4,200.00
	4149	Ostale usluge	462,300.00
	414901	Ostale usluge - za projekat To O Waste	35,000.00
	414902	Ostale usluge - za projekat Circle Waste	40,000.00
	414906	Ostale usluge - za projekat ProlightMed	46,000.00
	414908	Ostale usluge - za projekat Crossmart	40,000.00
	414909	Ostale usluge - za projekat ARTE	26,000.00
	41491	Ostale usluge - televiz.usluge na albanskom jeziku	60,000.00
415		Tekuće održavanje	28,500.00
	4152	Tekuće održavanje objekata - zgrada opštine	6,000.00
	41531	Tekuće održavanje opreme - vozila	20,000.00
	41532	Tekuće održavanje opreme - kopir aparat	2,500.00
417		Renta	67,000.00
	4171	Zakup objekata	67,000.00
418		Subvencije	600,000.00
	41811	Subvencije za podršku poljoprivrednim proizvođačima	600,000.00
419		Ostali izdaci	225,200.00
	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	104,500.00
	419101	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu - projekat To O Waste	15,000.00
	419106	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu - projekat ProlightMED	15,000.00
	4192	Izdaci po osnovu sudskih troškova	13,000.00
	4193	Izrada i održavanje softvera	37,200.00
	4194	Osiguranje	11,000.00
	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međun organiz	10,000.00
	4196	Komunalne naknade i javne česme	6,500.00
	4199	Ostalo	8,000.00
	419901	Ostalo - aktivnosti vezane za presjedavanje	5,000.00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2,250,601.54
	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	48,800.00
	43131	Ostali transferi institucijama sporta FK Dečić	400,000.00
	43132	Ostali transferi institucijama sporta KK Dečić	125,000.00
	4314	Transferi nevladinim organizacijama	45,000.00
	4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	125,000.00
	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	75,000.00
	4318	Transferi pojedincima	2,000.00
	43181	Ostali transferi pojedincima	73,500.00
	4319	Transferi institucijama	112,500.00
	43191	Transferi institucijama - transferi mjesnim zajednicama	200,000.00
	43192	Transferi institucijama - transferi opštinskom Crvenom Krstu	20,000.00
	43193	Transferi institucijama - transferi opštinskom udruženju penzionera	9,000.00
	43194	Transferi institucijama - transferi Turističkoj organizaciji Tuzi	180,000.00

	431901	Transferi institucijama - prenos partnerima na projektu To 0 Waste	795,301.54
	431905	Transferi institucijama - prenos partnerima na projektu NERA	9,500.00
	43195	Transferi institucijama - ambulanta Tuzi	30,000.00
432		Ostali transferi	1,170,000.00
	4326	Transferi privrednim društvima i javnim ustanovama - Komunalno doo	450,000.00
	43261	Transferi privrednim društvima i javnim ustanovama - KIC Malesija	380,000.00
	43262	Transferi privrednim društvima i javnim ustanovama - Vodovod doo	180,000.00
	43263	Transferi privrednim društvima i javnim ustanovama - Pijace	90,000.00
	43264	Transferi privrednim društvima i javnim ustanovama - Spomenik prirode - kanjon Cijevna	70,000.00
441		Kapitalni izdaci	4,334,420.46
	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	640,000.00
	441201	Ugovoreni radovi i usluge iz 2025.godine	879,221.89
	4413	Izdaci za građevinske objekte	1,079,000.00
	4414	Izdaci za otkup zemljišta	750,000.00
	4415	Izdaci za opremu	232,900.00
	4416	Investiciono održavanje	273,798.57
	441901	Ostali kapitalni izdaci (troškovi finansiranja projekata) - TO O WASTE	179,500.00
461	441906	Ostali kapitalni izdaci (troškovi finansiranja projekata) - ProlightMED	300,000.00
461		Otplata duga	663,000.00
	4611	Otplata duga	663,000.00
463		Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10,000.00
	4630	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10,000.00
47		Sredstva rezerve	270,000.00
	4710	Tekuća budžetska rezerva	255,000.00
	4720	Stalna budžetska rezerva	15,000.00
4		UKUPNI IZDACI	12,895,072.00

Član 4

Za izvršenje budžeta odgovoran je predsjednik opštine.

Za namjensko korišćenje budžetskih sredstava odgovoran je sekretar Sekretarijata za finansije.

Član 5

Nadzor nad izvršenjem budžeta i namjenskim korišćenjem sredstava koja se budžetom raspoređuju za pojedine namjene vrši Skupština opštine Tuzi na način propisan Statutom opštine.

Član 6

Potrošačka jedinica dužna je da dostavi Sekretarijatu za finansije tromjesečni plan potrošnje budžetom odobrenih sredstava, najkasnije 10 dana od dana usvajanja budžeta.

Potrošačke jedinice mogu ugovarati obaveze do iznosa sredstava koja su planom potrošnje odobrena od strane predsjednika opštine.

Predsjednik opštine, na predlog glavnog službenika za finansije – Sekretara za finansije, odobrava dinamiku trošenja budžetskih sredstava. Glavni službenik za finansije sredstva utvrđena Odlukom o budžetu opštine, odobrava potrošačkim jedinicama izdavanjem periodičnih dodjela/alokacija (mjesečnih ili kvartalnih kvota) na osnovu predloga potrošnje dostavljenih od strane potrošačkih jedinica, a u skladu sa odobrenim Dinamičkim planom potrošnje.

Obaveze prema potrošačkim jedinicama u toku godine izvršavaće se srazmjerno ostvarenim prihodima, u skladu sa mjesečnim-tromjesečnim planovima potrošnje budžeta. Dodjele iz budžeta potpisuje glavni službenik za finansije i evidentiraju se u glavnoj knjizi trezora za svaku potrošačku jedinicu posebno.

Član 7

Ako službenici iz jedne potrošačke jedinice pređu u drugu potrošačku jedinicu, istovremeno se vrši transfer sredstava za njihove bruto zarade, ostala lična primanja i pripadajući dio rashoda za materijal i usluge bez promjene ukupnog iznosa planiranih sredstava za navedene izdatke.

Član 8

U postupku izvršenja Budžeta korisnici sredstava imaju ovlašćenja i dužnosti utvrđene ovim Budžetom i drugim propisima, uz saglasnost predsjednika opštine.

Član 9

Predsjednik opštine može vršiti preusmjeravanje sredstava potrošačkih jedinica, po pojedinim namjenama, najviše do 10% sredstava utvrđenih za potrošačku jedinicu, na osnovu obrazloženog zahtjeva potrošačke jedinice.

Član 10

Neutrošena sredstva kapitalnog budžeta, predsjednik opštine, može na predlog sekretara Sekretarijata za finansije preusmjeriti na druge kapitalne investicije.

Član 11

Namjenske donacije izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

Član 12

Isplata sredstava za transfere institucijama, odnosno ostale transfere institucijama, odobravaće se mjesečno, odnosno kvartalno zavisno od potreba i finansijskih mogućnosti zaključkom predsjednika opštine, na osnovu obrazloženog zahtjeva institucije i dostavljenog izvještaja o realizaciji sredstava u prethodnom periodu, na koje je dato pozitivno mišljenje i saglasnost nadležnog organa i predsjednika opštine.

Član 13

Sredstva za javnu funkciju će se usmjeravati do iznosa sredstava predviđenih budžetom na osnovu operativnih planova za obračunski period, na koje je saglasnost dao nadležni organ uprave. Osnov za usmjeravanje sredstava predstavlja Mišljenje nadležnog organa iz Stava 1 ovog člana na Izvještaj o realizaciji plana korisnika sredstava za javnu funkciju.

Član 14

Sredstva utvrđena za realizaciju kapitalnog budžeta izvršavaće se prema dinamici utvrđenoj budžetskim planom potrošnje, uz saglasnost predsjednika opštine.

Nosioci poslova iz prethodnog stava dužni su da blagovremeno pripreme neophodnu dokumentaciju (projekte, ponude, ugovore, situacije i dr.) koja se odnosi na određene investicije.

Član 15

Predsjednik opštine, na predlog sekretara Sekretarijata za finansije može utvrđivati redosljed prioriteta u plaćanju budžetom utvrđenih obaveza za 2026. godinu.

Član 16

Isplate na osnovu izvršnih sudskih odluka čiji je osnov utuženja nastao prije tekuće fiskalne godine realizovaće se na teret sredstava planiranih za otplatu ostalih obaveza.

Član 17

Predsjednik opštine odlučuje o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve, koja su planirana za hitne i nepredviđene potrebe tokom fiskalne godine za koje Budžetom nisu obezbijeđena sredstva ili nisu obezbijeđena u dovoljnom iznosu, u skladu sa propisima Skupštine opštine.

Predsjednik opštine može ovlastiti sekretara Sekretarijata za finansije da odlučuje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve u skladu sa Odlukom o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve.

Član 18

Potrošačka jedinica može preuzimati nove ugovorene obaveze i potpisati nove ugovore o javnim nabavkama koje će se realizovati i u narednim fiskalnim godinama, do iznosa ukupne procijenjene vrijednosti nabavke, pod uslovom da je taj izdatak u budžetu za 2026.godinu definisan kao višegodišnji izdatak, da je pribavljena saglasnost Sekretarijata za finansije, kao i da su obaveze po osnovu višegodišnjeg ugovora za 2026.godinu definisane u granicama utvrđenim Odlukom o budžetu opštine Tuzi za 2026.godinu i u skladu sa utvrđenom dinamikom plaćanja, shodno odredbama člana 40 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Raspored sredstava Budžeta opštine Tuzi u iznosu od **12.895.072,00€** po nosiocima i bližim namjenama sadržan je u Posebnom dijelu koji glasi:

Ekonom. Klasif	Ekonom. Klasif	OPIS	PLAN 2026
		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	419,100.00
	4111	Neto zarade	350,000.00
	4112	Porez na zarade zaposlenih	17,000.00
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	42,000.00
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	8,500.00
	4115	Opštinski prirez	1,600.00
412		Ostala lična primanja	16,500.00
	4124	Jubilarnе nagrade	500.00
	4125	Otpremnine	6,000.00
	4127	Ostale naknade	10,000.00
413		Rashodi za materijal	60,000.00
	4135	Rashodi za gorivo	60,000.00
414		Rashodi za usluge	76,100.00
	4141	Službena putovanja	5,000.00
	4142	Reprezentacija, štampa i troškovi bifea	20,100.00
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1,000.00
	4149	Ostale usluge	50,000.00
415		Tekuće održavanje	28,500.00
	4152	Tekuće održavanje objekata - zgrada opštine	6,000.00
	41531	Tekuće održavanje opreme - vozila	20,000.00
	41532	Tekuće održavanje opreme - kopir aparat	2,500.00
419		Ostali izdaci	100,000.00
	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	100,000.00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	12,000.00
	4318	Transferi pojedincima	2,000.00
	43181	Ostali transferi pojedincima	10,000.00
	4319	Transferi institucijama	0.00
4		UKUPNI IZDACI	712,200.00

Ekonom. Klasif	Ekonom. Klasif	OPIS	PLAN 2026
		SLUŽBA SKUPŠTINE	
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	89,100.00
	4111	Neto zarade	73,000.00
	4112	Porez na zarade zaposlenih	4,500.00
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	9,000.00
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	2,000.00
	4115	Opštinski prirez	600.00
412		Ostala lična primanja	122,000.00
	4126	Naknada skupštinskim odbornicima	120,000.00
	4127	Ostale naknade	2,000.00
414		Rashodi za usluge	7,800.00
	4141	Službena putovanja	400.00
	4142	Reprezentacija, štampa i troškovi bifea	1,300.00
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	100.00
	4149	Ostale usluge	6,000.00
419		Ostali izdaci	2,500.00
	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2,500.00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1,500.00
	43181	Ostali transferi pojedincima	1,500.00
4		UKUPNI IZDACI	222,900.00

Ekonom. Klasif	Ekonom. Klasif	OPIS	PLAN 2026
		SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	39,800.00
	4111	Neto zarade	32,000.00
	4112	Porez na zarade zaposlenih	2,500.00
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	4,000.00
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	1,000.00
	4115	Opštinski prirez	300.00
412		Ostala lična primanja	600.00
	4127	Ostale naknade	600.00
414		Rashodi za usluge	1,100.00
	4141	Službena putovanja	400.00
	4142	Reprezentacija, štampa i troškovi bifea	200.00
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	500.00
4		UKUPNI IZDACI	41,500.00

Ekonom. Klasif	Ekonom. Klasif	OPIS	PLAN 2026
		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE	
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	219,400.00
	4111	Neto zarade	180,000.00
	4112	Porez na zarade zaposlenih	10,500.00
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	23,000.00
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	4,500.00
	4115	Opštinski prirez	1,400.00
412		Ostala lična primanja	34,000.00
	4121	Naknada za zimnicu	25,000.00
	4127	Ostale naknade	9,000.00
413		Rashodi za materijal	284,000.00
	4131	Administrativni materijal	25,000.00
	4133	Materijal za posebne namjene	9,000.00
	4134	Rashodi za energiju	250,000.00
414		Rashodi za usluge	314,700.00
	4141	Službena putovanja	5,000.00
	414101	Službena putovanja - projekat To O Waste	2,000.00
	414102	Službena putovanja - projekat Circle Waste	2,000.00
	414106	Službena putovanja - projekat ProlightMed	2,000.00
	41408	Službena putovanja - projekat Crossmart	2,000.00
	4142	Reprezentacija, štampa i troškovi bifea	800.00
	4143	Komunikacione usluge	39,000.00
	4144	Bankarske usluge/provizije	9,000.00
	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	600.00
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	300.00
	4149	Ostale usluge	5,000.00
	414901	Ostale usluge - za projekat To O Waste	35,000.00
	414902	Ostale usluge - za projekat Circle Waste	40,000.00
	414906	Ostale usluge - za projekat ProlightMed	46,000.00
	414908	Ostale usluge - za projekat Crossmart	40,000.00
	414909	Ostale usluge - za projekat ARTE	26,000.00
	41491	Ostale usluge - informisanje na albanskom jeziku	60,000.00
417		Renta	67,000.00
	4171	Zakup objekata	67,000.00
419		Ostali izdaci	122,700.00
	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2,000.00
	419101	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu - projekat To O Waste	15,000.00
	419106	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu - projekat ProlightMED	15,000.00
	4192	Izdaci po osnovu sudskih troškova	13,000.00
	4194	Osiguranje	11,000.00
	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međun organiz	10,000.00
	4196	Komunalne naknade i javne česme	6,500.00
	4193	Izrada i održavanje softvera	37,200.00
	4199	Ostalo	8,000.00
	419901	Ostalo - aktivnosti vezane za presjedavanje	5,000.00

431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		1,380,801.54
	4315	Transferi političkim partijama	125,000.00
	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći zaposlenima	10,000.00
	43191	Transferi institucijama - transferi mjesnim zajednicama	200,000.00
	43192	Transferi institucijama - transferi opštinskom Crvenom Krstu	20,000.00
	43193	Transferi institucijama - transferi opštinskom udruženju penzionera	9,000.00
	43194	Transferi institucijama - transferi Turističkoj organizaciji Tuzi	180,000.00
	431901	Transferi institucijama - prenos partnerima na projektu To 0 Waste	795,301.54
	431905	Transferi institucijama - prenos partnerima na projektu NERA	9,500.00
	43195	Transferi institucijama - ambulanta Tuzi	30,000.00
	43181	Ostali transferi pojedincima	2,000.00
432	Ostali transferi		1,170,000.00
	4326	Transferi privrednim društvima i javnim ustanovama - Komunalno doo	450,000.00
	43261	Transferi privrednim društvima i javnim ustanovama - KIC Malesija	380,000.00
	43262	Transferi privrednim društvima i javnim ustanovama - Vodovod doo	180,000.00
	43263	Transferi privrednim društvima i javnim ustanovama - Pijace	90,000.00
	43264	Transferi privrednim društvima i javnim ustanovama - Spomenik prirode - Kanjon Cijevna	70,000.00
441	Kapitalni izdaci		4,334,420.46
	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	640,000.00
	441201	Ugovoreni radovi i usluge iz 2025.godine	879,221.89
	4413	Izdaci za građevinske objekte	1,079,000.00
	4414	Izdaci za otkup zemljišta	750,000.00
	4415	Izdaci za opremu	232,900.00
	4416	Investiciono održavanje	273,798.57
	441901	Ostali kapitalni izdaci (troškovi finansiranja projekata) - TO O WASTE	179,500.00
	441906	Ostali kapitalni izdaci (troškovi finansiranja projekata) - ProlightMED	300,000.00
461	Otplata duga		663,000.00
	4611	Otplata duga	663,000.00
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda		10,000.00
	4630	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10,000.00
47	Sredstva rezerve		270,000.00
	4710	Tekuća budžetska rezerva	255,000.00
	4720	Stalna budžetska rezerva	15,000.00
4	UKUPNI IZDACI		8,870,022.00

Ekonom. Klasif	Ekonom. Klasif	OPIS	PLAN 2026
		SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	245,000.00
	4111	Neto zarade	205,000.00
	4112	Porez na zarade zaposlenih	9,500.00
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	24,000.00
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	5,000.00
	4115	Opštinski prirez	1,500.00
412		Ostala lična primanja	15,000.00
	4127	Ostale naknade	15,000.00
414		Rashodi za usluge	385,900.00

	4141	Službena putovanja	2,000.00
	4142	Reprezentacija, štampa i troškovi bifea	500.00
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	300.00
	4149	Ostale usluge	383,100.00
419		Ostali izdaci	0.00
	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	756,300.00
	4313	Transferi institucijama sporta I kulture	48,800.00
	43131	Ostali transferi institucijama sporta - FK Dečić	400,000.00
	43132	Ostali transferi institucijama sporta - KK Dečić	125,000.00
	4314	Transferi nevladinim organizacijama	45,000.00
	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	65,000.00
	43181	Ostali transferi pojedincima	60,000.00
	4319	Transferi institucijama	12,500.00
4		UKUPNI IZDACI	1,402,200.00

Ekonom. Klasif	Ekonom. Klasif	OPIS	PLAN 2026
		SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM	
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	138,300.00
	4111	Neto zarade	115,000.00
	4112	Porez na zarade zaposlenih	6,000.00
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	13,500.00
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	3,000.00
	4115	Opštinski prirez	800.00
412		Ostala lična primanja	1,000.00
	4127	Ostale naknade	1,000.00
414		Rashodi za usluge	4,050.00
	4141	Službena putovanja	150.00
	4142	Reprezentacija, štampa i troškovi bifea	100.00
	4147	Konsultantske usluge, projekti I studije	3,600.00
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	200.00
4		UKUPNI IZDACI	143,350.00

Ekonom. Klasif	Ekonom. Klasif	OPIS	PLAN 2026
		SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	87,700.00
	4111	Neto zarade	73,000.00
	4112	Porez na zarade zaposlenih	3,200.00
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	9,000.00
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	2,000.00
	4115	Opštinski prirez	500.00
412		Ostala lična primanja	1,000.00
	4123	Naknada za prevoz	0.00
	4127	Ostale naknade	1,000.00
414		Rashodi za usluge	17,200.00
	4141	Službena putovanja	1,500.00
	4142	Reprezentacija, štampa i troškovi bifea	200.00
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	500.00
	4149	Ostale usluge	15,000.00
418		Subvencije	600,000.00
	41811	Subvencije za podršku poljoprivrednim proizvođačima	600,000.00
4		UKUPNI IZDACI	705,900.00

Ekonom. Klasif	Ekonom. Klasif	OPIS	PLAN 2026
		SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ I PROJEKTE	
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	87,500.00
	4111	Neto zarade	72,000.00
	4112	Porez na zarade zaposlenih	4,000.00
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	9,000.00
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	2,000.00
	4115	Opštinski prirez	500.00
412		Ostala lična primanja	500.00
	4127	Ostale naknade	500.00
414		Rashodi za usluge	1,200.00
	4141	Službena putovanja	500.00
	4142	Reprezentacija, štampa i troškovi bifea	200.00
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	500.00
431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	100,000.00
	4319	Transferi institucijama	100,000.00
4		UKUPNI IZDACI	189,200.00

Ekonom. Klasif	Ekonom. Klasif	OPIS	PLAN 2026
		SEKRETARIJAT ZA DIJASPORU	
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	32,900.00
	4111	Neto zarade	26,000.00
	4112	Porez na zarade zaposlenih	2,200.00
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	3,600.00
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	800.00
	4115	Opštinski prirez	300.00
412		Ostala lična primanja	300.00
	4127	Ostale naknade	300.00
414		Rashodi za usluge	2,800.00
	4141	Službena putovanja	200.00
	4142	Reprezentacija, štampa i troškovi bifea	200.00
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	200.00
	4149	Ostale usluge	2,200.00
4		UKUPNI IZDACI	36,000.00

Ekonom. Klasif	Ekonom. Klasif	OPIS	PLAN 2026
		SEKRETARIJAT ZA IMOVINU	
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	77,200.00
	4111	Neto zarade	64,000.00
	4112	Porez na zarade zaposlenih	3,500.00
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	7,700.00
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	1,500.00
	4115	Opštinski prirez	500.00
412		Ostala lična primanja	200.00
	4127	Ostale naknade	200.00
414		Rashodi za usluge	25,600.00
	4141	Službena putovanja	200.00
	4142	Reprezentacija, štampa i troškovi bifea	200.00
	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	25,000.00
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	200.00
4		UKUPNI IZDACI	103,000.00

Ekonom. Klasif	Ekonom. Klasif	OPIS	PLAN 2026
		SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE I INSPEKCIJE	
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	203,900.00
	4111	Neto zarade	170,000.00
	4112	Porez na zarade zaposlenih	7,000.00
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	21,500.00
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	4,200.00
	4115	Opštinski prirez	1,200.00
412		Ostala lična primanja	200.00
	4127	Ostale naknade	200.00
413		Rashodi za materijal	0.00
	4135	Rashodi za gorivo	0.00
414		Rashodi za usluge	1,600.00
	4141	Službena putovanja	200.00
	4142	Reprezentacija, štampa i troškovi bifea	200.00
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	200.00
	4149	Ostale usluge	1,000.00
4		UKUPNI IZDACI	205,700.00

Ekonom. Klasif	Ekonom. Klasif	OPIS	PLAN 2026
		Služba zaštite i spašavanja	
411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	261,500.00
	4111	Neto zarade	215,000.00
	4112	Porez na zarade zaposlenih	12,000.00
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	25,000.00
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	8,000.00
	4115	Opštinski prirez	1,500.00
412		Ostala lična primanja	200.00
	4127	Ostale naknade	200.00
413		Rashodi za materijal	0.00
	4135	Rashodi za gorivo	0.00

414		Rashodi za usluge	1,400.00
	4141	Službena putovanja	200.00
	4142	Reprezentacija, štampa i troškovi bifea	1,000.00
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	200.00
	4149	Ostale usluge	0.00
4		UKUPNI IZDACI	263,100.00

Odluka o Budžetu Opštine Tuzi za 2026. godinu stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi", a primjenjivace se od 01.01.2026.godine

Broj: 02-016/25-

Tuzi, 12.2025.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE TUZI
PREDSJEDNIK
Fadil Kajoshaj



Komuna e Tuzit
Opština Tuzi

ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE TUZI ZA 2026. GODINU

Tuzi, decembar 2025.godine

Pravni osnov - za donošenje Odluke o budžetu opštine Tuzi za 2026. godinu sadržan je u odredbama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list CG", br. 20/14, 56/14, 70/17, 04/18 i 55/18, 66/19, 70/21, 145/21, 027/23, 123/23, 125/23, i 011/25), Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list CG" broj 03/19, 086/22, 92/2025), Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, br. 02/18, 34/19, 38/20, 050/22, 084/22, 81/2025), Statuta opštine Tuzi („Službeni list CG“- opštinski propisi br. 24/19, 05/20 i 55/22).

Članom 3 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti je propisano da je budžet finansijski plan baziran na godišnjim procjenama primitaka i izdataka, da se donosi za fiskalnu godinu i važi u godini za koju je donijet, te da je fiskalna godina kalendarska godina, a član 4 propisuje šta budžet sadrži.

Članom 28 Zakona o finansiranju lokalne samouprave propisuje da predlog Odluke o budžetu utvrđuje predsjednik opštine i dostavlja ga Skupštini opštine.

Članom 38 stav 1 tačka 7 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da skupština donosi budžet i završni račun budžeta, a član 167 stav 1 da će opština, prije donošenja planova i programa za pojedine oblasti u opštini, urbanističkih projekata, budžeta i opštih akata kojima se utvrđuju prava i obaveze građana, obezbijediti učešće zainteresovane javnosti u donošenju odluka sprovođenjem postupka javne rasprave.

Članom 53 stav 1 tačka 7 Statuta opštine Tuzi propisano je da Skupština donosi budžet i završni račun budžeta.

OBRAZLOŽENJE

Odluka o budžetu opštine Tuzi za 2026. godinu je urađena na bazi smjernica Ministarstva finansija br. 07-430/25-24732/1 od 24.07.2025.godine, zahtjeva potrošačkih jedinica i realne procjene budžetskih prihoda i rashoda.

U izradi Budžeta za 2026.godinu, odnosno planiranju sredstava za određene namjene, aktivno su učestvovali organi lokalne uprave – potrošačke jedinice, privredna društva i ostali korisnici budžetskih sredstava, dostavljajući svoje planove, programe, zahtjeve, predloge i sugestije.

Osnovni cilj budžetske politike je uspostavljanje održivog sistema finansija gdje će se iz ostvarenih prihoda pokriti svi tekući rashodi, otplata duga i obezbijediti sredstva za kapitalne investicije.

Kada je u pitanju prihodna strana, ciljevi predviđeni budžetom su:

- povećanje naplate svih vrsta prihoda;
- povećanje sopstvenih prihoda kroz veći obuhvat poreskih obveznika.

Na rashodnoj strani ciljevi su:

- racionalizacija svih vidova potrošnje;
- uredno izmirivanje svih obaveza;
- realizacija planiranih kapitalnih projekata.

Napomena: Naredne 2026. godine, planira se formiranje nove potrošačke jedinice, organa uprave pod nazivom – **Služba zaštite i spašavanja**.

I PROJEKCIJA PRIMITAKA ZA 2026. GODINU

Struktura primitaka sačinjena je u skladu sa članom 5 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl.list CG“ br.20/2014, 56/2014, 70/2017, 4/2018, 55/2018, 66/19, 70/21, 145/21, 027/23, 125/23 i 011/25.).

U tabeli je dat pregled ukupnih primitaka po izvorima i njihova struktura:

Br.	PRIMICI	Plan za 2026.	Struktura %
I	SOPSTVENI PRIHODI	2.873.800,00 €	22,29%
1	Porez na nepokretnosti	950.000,00 €	7,37%
2	Porez na promet nepokretnosti	302.000,00 €	2,34%
3	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	302.000,00 €	2,34%
4	Lokalne administrativne takse	22.000,00 €	0,17%
5	Lokalne komunalne takse	6.000,00 €	0,05%
6	Lokalne turističke takse	2.000,00 €	0,02%
7	Naknada za uređenje i izgradnju građevinskog zemljišta	800.000,00 €	6,20%
8	Ostale naknade za puteve	170.000,00 €	1,32%
9	Ostale naknade - komunalna naknada	4.800,00 €	0,04%
10	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku zbog neplaćanja lokalnih prihoda	15.000,00 €	0,12%
11	Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza	15.000,00 €	0,12%
12	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	15.000,00 €	0,12%
13	Ostali prihodi	50.000,00 €	0,39%
14	Prihodi od prodaje nepokretnosti	220.000,00 €	1,71%
II	USTUPLJENI PRIHODI	2.345.000,00 €	18,19%
1	Porez na dohodak fizičkih lica	2.240.000,00 €	17,37%
3	Naknada za korišćenje prirodnih dobara	35.000,00 €	0,27%
4	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	70.000,00 €	0,54%
III	TRANSFERI I DONACIJE	6.155.972,00 €	47,74%
1	Tekuće donacije u korist budžeta opštine	50.000,00 €	0,39%
2	Kapitalne donacije u korist budžeta Opštine	50.000,00 €	0,39%

3	Tekuće donacije za EU projekte	1.679.000,00 €	13,02%
4	Transferi od budžeta države	1.600.000,00 €	12,41%
5	Transferi od Egalizacionog fonda	2.776.972,00 €	21,54%
	Ukupno I+II+III	11.374.770,00	88,21%
IV	Pozajmice i krediti	720.300,00 €	5,58%
1	Pozajmice	720.300,00 €	5,58%
V	SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE	800.000,00 €	6,20%
1	Sredstva prenesena iz prethodne godine	800.000,00 €	6,20%
	UKUPNO I+II+III+IV	12.895.072,00	100,00%

Sopstveni prihodi planirani su u iznosu od 2.873.800,00 € i u strukturi ukupnih budžetskih prihoda učestvuju sa 22,29%. Planirani su na sledeći način:

1. Lokalni porezi planirani su u iznosu od 1.554.000,00 €, što čini 12,05% ukupnih budžetskih prihoda.

- **Porez na nepokretnosti** planiran je u iznosu od 950.000,00 € i učestvuje sa 61,13% ukupnim lokalnim porezima, a sa 7,37% u ukupnim prihodima budžeta. Ovaj prihod naplaćuje opštinski organ za poslove prihoda, u skladu sa opštinskom odlukom.
- **Porez na promet nepokretnosti** planiran je u iznosu od 302.000,00 € i učestvuje sa 19,43% u ukupnim lokalnim porezima, a sa 2,34% u ukupnim budžetskim prihodima. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave propisano je da je ovo sopstveni prihod i da Opštini pripada 80% prihoda ostvarenih po ovom osnovu, dok je Zakonom o porezu na promet nepokretnosti propisano da počev od 01.01.2024. godine, utvrđivanje, kontrolu i naplatu ovog prihoda vrši organ lokalne uprave nadležan za naplatu lokalnih javnih prihoda.
- **Prerez porezu na dohodak fizičkih lica** planiran je u iznosu od 302.000,00 € i u ukupnim lokalnim porezima učestvuje sa 19,43%, a sa 2,34% u ukupnim budžetskim prihodima.

2. Prihodi od taksi planirani su u iznosu od 30.000,00 € i čine 0,23% ukupnih budžetskih prihoda od čega:

- **Lokalne administrativne takse** planirane su u iznosu od 22.000,00 € i čine 73,33% ukupnih taksi,
- **Lokalne komunalne takse** planirane su u iznosu od 6.000,00 € i čine 20% ukupnih taksi,

- **Turistička taksa** planirana je u iznosu od 2.000,00 €, a njeno učešće u strukturi taksi iznosi 6,67%.

3. Prihodi po osnovu sopstvenih naknada planirani su u ukupnom iznosu od 974.800,00 €, i čine 7,56% ukupnih budžetskih prihoda. Struktura ovih prihoda je:

- **Naknada za uređenje i izgradnju građevinskog zemljišta** – 800.000,00€ ili 82,07% ukupnih sopstvenih naknada. Planirani su na osnovu projekcije planiranih objekata za koje su već izdati urbanističko-tehnički uslovi i drugih projekata u pripremi za realizaciju u opštini Tuzi od strane investitora iz zemlje i inostranstva.
- **Ostale naknade za puteve** – 170.000,00 € ili 17,44% ukupnih sopstvenih naknada,
- **Ostale naknade - komunalna naknada** – 4.800,00 €, odnosno 0,49% ukupnih sopstvenih naknada.

4. Ostali prihodi planirani su u iznosu od 95.000,00 €, odnosno 0,74% ukupnih budžetskih prihoda od čega:

- **Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti** – 15.000,00 €, odnosno 15,79% ukupnih ostalih prihoda,
- **Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku zbog neplaćanja lokalnih prihoda** – 15.000,00 €, odnosno 15,79% ukupnih ostalih prihoda,
- **Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza** - 15.000,00 €, odnosno 15,79% ukupnih ostalih prihoda,
- **Ostali prihodi** - 50.000,00 €, odnosno 52,63% ukupnih ostalih prihoda. Na stavci **Ostali prihodi** očekuje se redovni priliv od Zavoda za zapošljavanje za zarade osoba sa invaliditetom i ostali prihodi koje opština prihoduje po osnovu raznih konkursa vezanih za kulturu, stvaralaštvo, poljoprivredu itd.

5. Primici od prodaje nefinansijske imovine planirani su u iznosu od 220.000,00 €. U strukturi ukupnih primitaka učestvuju sa 1,71%, a u strukturi sopstvenih prihoda sa 7,66%.

USTUPLJENI PRIHODI planirani su u iznosu od 2.345.000,00 € i u strukturi ukupnih budžetskih prihoda učestvuju sa 18,37%.

1. Porez na dohodak fizičkih lica planiran je u iznosu od 2.240.000,00 € i u strukturi ukupnih primitaka učestvuje sa 18,19%, dok u strukturi ustupljenih prihoda učestvuje sa 95,52%. Na Skupštini Crne Gore održanoj dana 19. januara 2024, usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, što je uticalo na visinu prihoda Opštine Tuzi po dva osnova:

- uvećan je procenat ustupanja prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica opštinama koje pripadaju sjevernom regionu i opštinama Zeta i Tuzi sa 50% na 80%,
- propisano je izdvajanje na poseban račun 10% prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica opštinama koje pripadaju primorskom i središnjem regionu i raspodjela ovako prikupljenih sredstava opštinama koje pripadaju sjevernom regionu i opštinama Zeta i Tuzi u skladu sa stepenom razvijenosti opštine.

2. Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa – naknada za korišćenje voda planirana je u iznosu od 35.000,00 €, i čini 1,49% ustupljenih prihoda.

3. Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila planirana je u iznosu od 70.000,00 €, i čini 2,99% ustupljenih prihoda.

SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE planirana su u iznosu od 800.000,00 € i predstavljaju 6,20% ukupnih budžetskih prihoda.

DONACIJE su planirane u ukupnom iznosu od 1.779.000,00 €, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije za međunarodne projekte koje realizuje Sekretarijat za razvoj i projekte: ProlightMed, Toward Zero Waste, Nera, Crossmart, Circlewaste itd..

Kapitalne donacije za projekte iz budžeta Vlade CG, iz budžeta Vlade država i opština regiona odnose se na donacije za izgradnju nove lokalne infrastrukture novoosnovane opštine Tuzi. Donacije su u najvećoj mjeri dogovorene kroz saradnju i projekte koje realizujemo preko Unije albanskih opština u regionu, čiji je jedan od osnivača i opština Tuzi, a realizuju se veoma slično kao IPA prekogranični projekti, kao i sredstva koje dobijamo od nadležnih ministarstva za podršku poljoprivrednim proizvođačima, izgradnji ruralnih/lokalnih puteva, izgradnji vodovoda itd. Donacije predstavljaju 18,83% ukupnih budžetskih prihoda.

TRANSFERI su planirani u iznosu od 4.376.972,00 €, učestvuju u ukupnim budžetskim prihodima sa 33,94%, a odnose se na:

- Transferi od Egalizacionog fonda planirani su u iznosu od 2.776.972,00 €, shodno Planu akontativne raspodjele sredstava Egalizacionog fonda opštinama za 2026.godinu ("Službeni list CG", broj 127/25)
- Transferi od Budžeta Crne Gore planirani su u iznosu od 1.600.000,00 € na osnovu Odluke Skupštine Crne Gore donešene 19.11.2024.godine i odnose se na dotacije od Ministarstva finansija od poreza na dohodak fizičkih lica

opštinama koje pripadaju primorskom i središnjem regionu i raspodjela ovako prikupljenih sredstava opštinama koje pripadaju sjevernom regionu i opštinama Zeta i Tuzi u skladu sa stepenom razvijenosti opštine.

POZAJMICE I KREDITI planirani su u iznosu od 720.300,00 € i predstavljaju 5,58% ukupnih budžetskih prihoda, a odnose se na sredstva koja će Sekretarijat za razvoj i projekte povlačiti od Fonda za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju lokalne samouprave. U skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave sredstva Fonda za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata obezbjeđuju se u budžetu države i izdvajaju na poseban račun Ministarstva finansija. Pravo na povlačenje sredstava iz Fonda ima opština koja je zaključila ugovor o realizaciji projekta sa donatorom ili vodećim partnerom na projektu, dok opština vrši povraćaj sredstava u Fond za podršku, nakon refundacije od donatora ili vodećeg partnera, a najkasnije u roku od 18 mjeseci od dana povlačenja sredstava iz Fonda.

II IZDACI BUDŽETA ZA 2026. GODINU

Ukupno planirani prihodi sa početnim depozitom Budžeta opštine Tuzi za 2026. godinu planirani su u iznosu od 12.895.072,00€, raspoređuju se na:

- **Tekuće izdatke** - 4.197.050,00 €
- **Transfere** – 3.420.601,54 €
- **Otplata obaveza** - 673.000,00 €
- **Kapitalni budžet** - 4.334.420,46 €
- **Rezerve** - 270.000,00 €

Članom 27 Zakona o finansiranju lokalne samouprave je definisano da se tekućim prihodima finansiraju tekući rashodi i otplata duga, što je u tabeli ispod prikazano:

Budžet 2026		Iznos
I	Tekući prihodi	8.575.772,00 €
II	Tekući rashodi i otplata duga	7 627 651,54 €
III	Razlika	948.120,46 €

U narednoj tabeli dat je prikaz bliže podjele sredstava po namjenama i iznosima:

Izdaci – ukupni budžet**Tabela 2.**

r.b	OPIS	Plan za 2026.godinu	Struktura %
I	Tekući izdaci (bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca, ostala lična primanja, rashodi za materijal i usluge, tekuće održavanje, kamate, renta, subvencije i ostali izdaci)	4.197.050,00 €	32,54%
II	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, ostali transferi	3.420.601,54 €	26,56%
III	Kapitalni izdaci za nabavku i investiciono održavanje finansijske i nefinansijske imovine	4.334.420,46 €	33,61%
IV	Rezerva	270.000,00 €	2,09%
V	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10.000,00€	0,08%
VI	Otplata duga	663.000,00€	5,14%
	UKUPNO	12.895.072,00€	100,00%

Osnovna postavka u planiranju ovih izdataka je da se diskrecioni troškovi zadrže na nivou koji će da obezbijedi normalno funkcionisanje potrošačkih jedinica, servisiranje tekućih obaveza, transfere za javnu funkciju privrednim društvima čiji je opština osnivač i da nastavimo planiranom dinamikom da realizujemo razvojne kapitalne projekte. Prilikom planiranja sredstava za izdatke pošlo se od zahtjeva potrošačkih jedinica, nastalih obaveza i drugih zakonskih obaveza.

I TEKUĆI IZDACI

Tekući rashodi obuhvataju isplatu bruto zarada zaposlenih i doprinosa na teret poslodavca, ostala lična primanja, rashode za materijal, rashode za usluge, tekuće održavanje, rentu, subvencije i ostale izdatke.

U tabeli je dat prikaz tekućih izdataka po namjenama i iznosima:

Tekući izdaci

Tabela 3.

Br.	Tekući izdaci	Plan za 2026.	% u tekućim izdacima	% u ukupnim izdacima
1.	Bruto zarade zaposlenih	1.901.400,00 €	45,30%	14,74%
2.	Ostala lična primanja	191.500,00 €	4,56%	1,48%
3.	Rashodi za materijal	344.000,00 €	8,20%	2,66%
4.	Rashodi za usluge	839.450,00 €	20%	6,51%
5.	Tekuće održavanje	28.500,00 €	0,68%	0,22%
6.	Renta	67.000,00 €	1,60%	0,52%
7.	Subvencije	600.000,00 €	14,30%	4,65%
8.	Ostali izdaci	225.200,00 €	5,37%	1,75%
	UKUPNO	4.197.050,00 €	100,00%	32,54%

1. Sredstva za bruto zarade zaposlenih i doprinose na teret poslodavca planirana su u iznosu od 1.901.400,00 € ili 14,74% ukupnog budžeta. Strukturu bruto zarada čine:

- neto zarade – 1.575.000,00 €,
- porez na zarade zaposlenih – 81.900,00 €,
- doprinosi na teret zaposlenog – 191.300,00 €,
- doprinosi na teret poslodavca – 42.500,00 €,
- prirez porezu na dohodak fizičkih lica – 10.700,00 €.

Sredstva za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca planirana su u skladu sa važećim zakonskim propisima koji se primjenjuju od 01.10.2024. godine, a kojim su regulisane zarade u javnom sektoru, te Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa („Službeni list Crne Gore, br. 18/23).

Broj zaposlenih na dan 01.11.2025. godine u Opštini Tuzi je 111. U opštini Tuzi planira se formiranje novog organa uprave pod nazivom – Služba zaštite i spašavanja.

2. Sredstva za ostala lična primanja planirana su u iznosu od 191.500,00 €, čine 1,48% ukupnog budžeta, a odnose se na sljedeće stavke:

- naknada za zimnicu - 25.000,00 €,
- naknade odbornicima u Skupštini Opštine Tuzi - 120.000,00 €,
- jubilarne nagrade – 500,00 €
- otpremnine – 6.000,00 €
- ostale naknade - 40.000,00 € raspoređene po potrošačkim jedinicama proporcionalno, pri čemu je veći iznos opredijeljen kod Sekretarijata za finansije (naknada za službenice u opštini Tuzi za 8.mart). Ostala sredstva su predviđena za: komisiju za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama, komisiju za provjeru znanja, komisije za žensko preduzetništvo, poljoprivredu, NVO, sport i druge komisije.

3. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 334.000,00 € i čine 2,66% ukupnog budžeta. Ova sredstva se odnose na rashode za administrativni materijal, rashode za energiju, materijal za posebne namjene, gorivo itd.

U strukturi ovih rashoda najveće učešće imaju:

- **izdaci za energiju** – 250.000,00 € ili 72,67% i to:
 - troškovi električne energije opštinskih organa - 50.000,00 €,
 - troškovi javne rasvjete – 200.000,00 €,
- **administrativni materijal** - 25.000,00 € ili 7,26%,
(kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervni djelovi itd.)
- **materijal za posebne namjene** – 9.000,00 € ili 2,62%
- **rashodi za gorivo** u iznosu od 60.000,00 € ili 17,45%.

4. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 839.450,00€, i to:

- za službena putovanja u iznosu od 23.750,00€, od čega:
 - za organe uprave ukupno 15.750,00 €;
 - za međunarodne projekte u iznosu od 8.000,00 € raspoređeni na:
 - „Toward Zero Waste – 2.000,00 €,
 - „Crossmart“ – 2.000,00 €,
 - „ProlightMed“ – 2.000,00 €;
 - „CircleWaste“ – 2.000,00 €,
 - **(Pojašnjenje:** Iznos od 8.000,00 € odnosi se na službena putovanja u okviru potrošačke jedinice Sekretarijata za finansije koji se finansiraju iz sredstava međunarodnih donacija, a ista će se realizovati u skladu sa dinamikom ostvarivanja prihoda od tekućih donacija)
- za reprezentaciju, štampu i troškove bifea u iznosu od 25.000,00 € i to:
 - za organe uprave ukupno 25.000,00 €;

- za komunikacione usluge u iznosu od 39.000,00 €,
- za bankarske usluge u iznosu od 9.000,00 €,
- za advokatske, notarske i pravne usluge i drugo u iznosu od 25.000,00 €,
- za konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 4.200,00 €,
- za usluge stručnog usavršavanja u iznosu od 4.200,00 €,
- za ostale usluge u iznosu od 649.300,00 € što će biti definisano u nastavku po stavkama,
- televizijske usluge na albanskom jeziku u iznosu od 60.000,00 €.

Za ostale usluge planiran je iznos od **649.300,00 €** i to kako slijedi po organima:

- Služba predsjednika: 50.000,00 €:
 - razne manifestacije i aktivnosti:
 - Dan opštine,
 - Dan Oslobođenja,
 - Ostalo (usluge vezane za radno okruženje, nepredviđeni troškovi nastali tokom godine)
- Služba Skupštine: 6.000,00 €
 - usluge objavljivanja akata u „Sl.listu CG – OP”
- Sekretarijat za finansije: 192.000,00 €
 - usluge revizije i ostale usluge – 5.000,00 €
 - međunarodni projekti – 187.000,00 €, po projektima:
 - „Toward Zero Waste“ – 35.000,00 €,
 - „Crossmart“ – 40.000,00 €,
 - „Circlewaste“ – 40.000,00 €,
 - „ProlightMed“ – 46.000,00 €.
 - „ARTE“ – 26.000,00 €.

Napomena: Plaćanje usluga vezanih za gore navedene projekte finansiraju se iz sredstava projekata.

- Sekretarijat za lokalnu samoupravu: 383.100,00 € za organizaciju sledećih događaja:
 1. Sportske aktivnosti – 3.500,00 €:
 - Turnir u šahu u iznosu od 1.500,00 €,
 - Evropska nedjelja sporta u iznosu od 2.000,00 €,
 2. Obilježavanje važnih istorijskih datuma – 14.000,00 €
 - 6.april – ustanak Malesije – 8.000,00 €,
 - 28. novembar - 6.000,00 €,
 3. Izrada faximila, pečata, objavljivanje oglasa - 5.000,00 €,
 4. Usluge fotografisanja, dizajna i izrade reklamnog i dekorativnog materijala u iznosu od 11.000,00€,
 5. Ljeto u Malesiji - 117.000,00 € u okviru koje spadaju:
 - Međunarodni dan djeteta – 7.000,00 €,
 - Sajam knjiga – 35.000,00 €

- Dječji kamp – 6.000,00 €;
- Dani klasične muzike – 6.000,00 €
- Književno veče – 3.000,00 €
- Ljetnji bazar u Malesiji – 60.000,00 €
- 6. Ružičasti oktobar – u iznosu od 5.000,00 €
- 7. Nedjelja mladih – u iznosu od 8.000,00 €
- 8. Zimski bazar u Malesiji – 110.000,00 € - (prošlogodišnji Zimski Bazar - 90.000,00 eura i Zimski bazar za 2026.godinu (procijenjena vrijednost za objavljivanje procedure javne nabavke – 108.000,00€) – za plaćanje u 2026.godini – 20.000,00 eura.
- 9. Za konzervatorske mjere i arheološka istraživanja - 30.000,00 € - (sredstva dobijena od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta na osnovu konkursa);
- 10. Prevođenje i štampanje knjige na engleskom jeziku – Xhubleta svjedok naše drevnosti – 6.000,00 €;
- 11. Usluge iznajmljivanja džubljete – u iznosu od 1.600,00 €;
- 12. Lokalni planovi - 10.000,00 € i to:
 - Lokalni akcioni plan za mlade,;
 - Lokalni akcioni plan za zaštitu lica sa invaliditetom
 - Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost
 - Strategija razvoja sporta
- Sekretarijat za poljoprivredu i ruralni razvoj – 15.000,00 € za sledeće aktivnosti:
 - Promocija poljoprivrednih proizvoda i poljoprivrede
 - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
- Služba komunalne policije i inspekcije – 1.000,00 € - usluge vezano za vršenje komunalnog nadzora.
- Sekretarijat za dijasporu – 2.200,00 € - za organizovanje dana Dijaspore.

5. Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od **28.500,00 €**, i to:

- za tekuće održavanje građevinskih objekata – zgrade opštine - 6.000,00 €.
- za tekuće održavanje opreme – vozila - 20.000,00 €
- za tekuće održavanje opreme – kopir aparat - 2.500,00 €

6. Renta je planirana u iznosu od **67.000,00 €** - za potrebe povećanja radnih kapaciteta opštine Tuzi (za potrebe Službe zaštite i spašavanja).

7. Subvencije za podršku poljoprivrednim proizvođačima su planirane u iznosu od **600.000,00 €**. Planirana sredstva biće opredijeljena posebnom Odlukom o uslovima, načinu i dinamici raspodjele sredstava budžeta opštine Tuzi za 2026.

8. Ostali izdaci su planirani u iznosu od **225.200,00 €** i obuhvataju izdatke:

- po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 134.500,00 €, i to:
 - kod Službe predsjednika – 100.000,00 €

- kod Sekretarijata za finansije – 32.000,00 €
 - za potrebe Sekretarijata – 2.000,00 €
 - za potrebe projekata – 30.000,00 € i to:
 - To O Waste – 15.000,00 €,
 - Prolight med – 15.000,00 €

Napomena – Navedeni troškovi vezani za potrebe projekata finansiraju se isključivo iz sredstava projekata.
 - kod Službe Skupštine – 2.500,00 €
- izdaci po osnovu sudskih i sl. troškova – 13.000,00 €
 - izrada i održavanje softvera – 37.200,00 €
 - osiguranje - 11.000,00 €
 - kontribucije za članstvo u domaćim i međ. organizacijama - 10.000,00 €,
 - komunalne naknade i javne česme - 6.500,00 € i
 - ostalo - 13.000,00 € planirano za ostale izdatke unutar Sekretarijata za finansije u iznosu od 8.000,00 eura i obavezu organizacije aktivnosti predsjedavanja u iznosu od 5.000,00 eura).

II TRANSFERI

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru i ostali transferi planirani su u iznosu od **3.420.601,54 €** i obuhvataju:

Br.	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru i ostali transferi	Plan za 2026.	% u transferima	% u ukupnim izdacima
1.	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2.250.601,54 €	65,79%	17,45%
2.	Ostali transferi	1.170.000,00 €	34,20%	9,07%
	UKUPNO	3.420.601,54 €	100,00%	26.52%

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru i ostali transferi planirani su u iznosu od **3.420.601,54 €** i obuhvataju:

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru iznose **2.250.601,54 €** i obuhvataju:

- Transferi institucijama kulture i sporta planirani su u iznosu od 573.800,00€ i to kako slijedi:
 - Konkurs za sport - 40.000,00 €;
 - Konkurs za kulturu pod nazivom „Sufinansiranje projekata iz oblasti kulture na osnovu konkursa“ – 8.800 €
 - Ostali transferi institucijama sporta - Transfer za fudbalski klub „Dečić“ - 400.000,00 €;
 - Ostali transferi institucijama sporta - Transfer za košarkaški klub „Dečić“ - 125.000,00 €.
- Transferi nevladinim organizacijama u iznosu od 45.000,00 € (Sekretarijat za lokalnu samoupravu)
 - Preko javnog konkursa za dodjelu grantova dodijeliće se nevladinim organizacijama iznos od 36.000,00 € u skladu sa Odlukom Skupštine, dok će preostalih 9.000,00 € biti raspodijeljeno nevladinim organizacijama sa posebnim statusom.
- Transferi političkim partijama, u iznosu od 125.000,00 €:
 - Političkim partijama –96.000,00,00 € (Sekretarijat za finansije)
 - Pomoć odborničkim klubovima (zakup) – 18.600,00 € (Sekretarijat za finansije)

- Finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima – 10.400,00 € (Sekretarijat za finansije)
 - Transferi za jednokratne socijalne pomoći u iznosu od 75.000,00 € i to:
 - Jednokratne novčane pomoći - 25.000,00 € - Sekretarijat za lokalnu samoupravu,
 - Naknada porodiljama - 40.000,00 € - Sekretarijat za lokalnu samoupravu
 - Jednokratne novčane pomoći zaposlenima (u slučaju smrti užeg člana porodice, bolesti itd..) u iznosu od 10.000,00 € - Sekretarijat za finansije.
 - Transferi pojedincima u iznosu od 2.000,00 €
 - Ostali transferi pojedincima u iznosu od 73.500,00 €
 - Stipendije - 50.000,00 € (Sekretarijat za lokalnu samoupravu)
 - Nagrada 15 decembar – Dan oslobođenja – 1.500,00 € (Služba Skupštine)
 - Transferi NORA-a i članova njihovih porodica – 10.000,00 € (Sekretarijat za lokalnu samoupravu)
 - Ostalo - 2.000,00 € (Sekretarijat za finansije)
 - Ostalo – 12.000,00 € (Služba predsjednika)
 - Transferi institucijama u iznosu od 1.356.301,54 €, i to:
 - Lokalnoj turističkoj organizaciji – 180.000,00 € (Sekretarijat za finansije)
 - Opštinskom crvenom krstu – 20.000,00 € (Sekretarijat za finansije)
 - Opštinskom udruženju penzionera – 9.000,00 € (Sekretarijat za finansije)
 - Transferi javnim institucijama - Mjesne zajednice – 200.000,00 € (Sekretarijat za finansije)
 - Transfer etnografskom Muzeju Malesije – 12.500,00 € (Sekretarijat za lokalnu samoupravu)
 - Transfer ambulanti u Tuzima – 30.000,00 €
 - Transferi institucijama - 100.000,00 € - za podršku i razvoj preduzetništva kroz konkretne programe predviđene Odlukom i Strateškim planom razvoja opštine Tuzi 2021 – 2026. Planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 € biće opredijeljena posebnom Odlukom za podršku i razvoj preduzetništva. (Sekretarijat za razvoj i projekte). Dodatni iznos od 50.000,00 eura će biti isplaćen povodom konkursa u 2025.godini, u januaru 2026.godine.
 - Ostali transferi - 795.301,54 € - (Sekretarijat za finansije) – Transferi sa projekta “TOWARD ZERO WASTE” – Isplate partnerima (općina Konavle i Grad Mostar) u iznosu od 795.301,54 €. U pitanju je II rata u iznosu od 419.301,54, i III rata u iznosu od 376.000,00 eura za partnere.
- Napomena: Isplate gore navedenim partnerima sa projekta se finansiraju iz sredstava projekta “Toward Zero Waste”.

- Ostali transferi – 9.500 € - (Sekretarijat za finansije) – Transferi sa projekta “NERA” – Isplata partneru u iznosu od 9.500,00 eura.
- Napomena: Isplata gore navedenim partnerima sa projekta se finansira iz sredstava projekta “NERA”.

Ostali transferi planirani u iznosu od **1.170.000,00 €** i obuhvataju:

- Transferi privrednim društvima čiji je osnivač Opština Tuzi i javnim ustanovama planirani su u iznosu od 1.170.000,00 € i to kako slijedi:
 - KIC „Malesija“ – 380.000,00 €
 - Komunalno Tuzi d.o.o. – 450.000,00 €
 - Pijace Tuzi d.o.o. – 90.000,00 €
 - Vodovod i kanalizacija Tuzi d.o.o. – 180.000,00 €
 - Spomenik prirode kanjon Cijevne d.o.o. – 70.000,00 €

III KAPITALNI IZDACI

1. Izdaci za lokalnu infrastrukturu planirani su u iznosu od **640.000,00 €**.

Iznos od **140.000,00** eura je planiran za:

- Izradu projektne dokumentacije i revizije za rekonstrukciju lokalnih saobraćajnica na teritoriji opštine Tuzi:
 - Od Deponije do Dinoše
 - Karabuško polje – Dušići
 - Vuksanlekići – Pothum
 - Vuksanlekići – Sukuruć
 - Sukuruć – Koderbudan – Pothum
 - Dušići – Vranj
 - Vranj – Sukuruć
- Geodetske usluge
- Usluge vršenja stručnog nadzora

Višegodišnji projekat:

- **Rekonstrukcija lokalnih saobraćajnica na području opštine Tuzi** u iznosu od **1.500.000,00 eura**.

- U pitanju je višegodišnji projekat. Rok plaćanja je 3 godine. Plaćanje se vrši u 3 jednake rate, a za 2026. godinu opredijeljena su sredstva u iznosu od 500.000,00 eura.

2. Ugovoreni radovi i usluge iz 2025.godine – planirani su u iznosu od 879.221,89 € i to:

<u>Naziv</u>	<u>Ugovorena vrijednost</u>	<u>Naziv firme/izvođača</u>
Izrada Glavnog projekta saobraćajnice Dinoša-Milješ-Tuzi	49.005,00€	Civil Engineer doo
Revizija Glavnog projekta saobraćajnice Dinoša - Milješ -Tuzi	2.662,00€	Genesis project doo
Izrada projektne dokumentacije za potrebe izgradnje novog objekta (zgrade) Opštine Tuzi	36.058,00€	Optimus project doo
Revizija projektne dokumentacije za potrebe izgradnje novog objekta (zgrade) Opštine Tuzi	5.324,00€	Civil Engineer doo
Izrada projektne dokumentacije balon hale kod škole u Dinoši	18.392,00€	Civil Engineer doo
Revizija projektne dokumentacije balon hale kod škole u Dinoši	3.200,00€	Institut za razvoj i istraživanje na radu
Radovi na uređenju igrališta u Dinoši	43.412,49€	Geotin Mne” doo Podgorica
Asfaltiranje lokalnih puteva	256.568,40€	Javna nabavka je u toku
Izgradnja mosta u MZ Omerbožovići	290.000,00€	Javna nabavka je u toku
Radovi na postavljanju zaštitne ograde	150.000,00€	Javna nabavka je u toku
Izvođenje elektro-instalacionih radova na mješovitoj pijaci	15.000,00€	Javna nabavka je u toku
Izrada projektne dokumentacije za privremene objekte	9.600,00€	Javna nabavka je u toku

3. Izdaci za građevinske objekte planirani su u iznosu od 1.079.000,00 €

- Adaptacija Omladinskog centra u Tuzima – 74.000,00 eura.

Višegodišnji projekti

- **Izvođenje radova na izgradnji sportsko-rekreativne zone Tuzi – izgradnja sportskog centra “Sukuruć”.**
- Procijenjena vrijednost projekta je: 5.000.000,00 €. Rok plaćanja je 4 godine. Dinamika plaćanja je sledeća:
 - o U 2026.godini plaćanje za gore navedeni projekat je u iznosu od 700.000,00 eura, a ostatak od 4.300.000,00 eura se dijeli u 3 jednake rate i to u iznosu od 1.433.333,33 eura.
- **Izgradnja balon hale kod škole u Dinoši**
- Višegodišnji projekat uvršten u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Tuzi za 2025.godinu radi raspisivanja procedure javne nabavke. Procijenjena vrijednost projekta je: 900.000,00 €. Dinamika plaćanja

je precizirana Odlukom o Budžetu opštine Tuzi za 2026.godinu, a rok plaćanja je 3 godine. Plaćanje se vrši u ratama, i to:

- 180.000,00 eura za 2026.godinu i
- po 360.000,00 eura za 2027.godinu i 2028.godinu.
- **Izgradnja objekata za potrebe mjesnih zajednica Dušići, Milješ i Dinoša.** Procijenjena vrijednost projekta je 150.000,00 eura. Rok plaćanja je 2 godine, a plaćanje se vrši u 2 rate, u iznosu od 75.000,00 eura za 2026.godinu, i 75.000,00 eura za 2027.godinu.
- **Izgradnja mosta u Dinoši**
Procijenjena vrijednost projekta je 900.676,25 eura. Rok plaćanja je 3 godine. Plaćanje se vrši sljedećom dinamikom: u 2026.godini planirano je plaćanje u iznosu od 50.000,00 eura, a ostatak se dijeli u 2 jednake rate u iznosu od 425.338,125 eura.

4. Izdaci za otkup zemljišta planirani su u iznosu od 750.000,00 €, i to:

- eksproprijacija zemljišta neophodna za nastavak izgradnje bulevara Tuzi – Podgorica - 650.000,00 € i
- otkup zemljišta za potrebe izgradnje stadiona u MZ Vranj - 50.000,00 €.

Višegodišnji projekat

- **Otkup građevinskog zemljišta za fudbalski kamp u Rogamima**
Procijenjena vrijednost projekta je: 1.250.000,00 €. Rok plaćanja je 3 godine. U 2026.godini iznos za plaćanje je 50.000,00 €. Projekat je višegodišnjeg karaktera. U budžetu za 2026. godinu planirana su sredstva za prvu fazu projekta, dok će se finansijske obaveze za naredne godine definisati naknadno, u skladu sa daljim dogovorima i dinamikom realizacije.

5. Izdaci za opremu planirani su u iznosu od 232.900,00 €.

Odnose se na sljedeće nabavke: kancelarijski namještaj, računari, digitalizacija bioskopa, oprema za Službu zaštite i spasavanja itd...

6. Investiciono održavanje – planirano je u iznosu od 273 798,57 €.

Ova sredstva su planirana za redovno i investiciono održavanje lokalnih puteva; održavanje, uređivanje i zaštitu zelenih i javnih površina; izvođenje radova na javnim površinama; izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete; održavanje javne rasvjete; postavljanje javne rasvjete; održavanje parkova; rekonstrukcija sportskih poligona; aktivnosti na putnoj mreži sa ciljem da se očuva i poboljša stanje puteva; postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije; nabavku i ugradnju komunalnog mobilijara; nabavku i postavljanje ležećih policajaca i druge slične radove i aktivnosti u svim MZ na području opštine Tuzi, radovi na uređenju objekata zgrade opštine i kancelarija, usluge čišćenja snijega, park u Dinoši, kućice, park kod vrtića, izrada projektne dokumentacije za pristanište u Pothumu.

Napomena: Projekat izgradnje parka u Dinoši planira se kao dvogodišnja investicija ukupne vrijednosti 150.000,00 eura. U okviru budžeta za 2026. godinu, predviđena su sredstva u iznosu od 75.000,00 eura, koja se odnose na početnu fazu realizacije projekta. Preostali iznos od 75.000,00 eura biće planiran za 2027. godinu, u skladu sa dinamikom izvođenja radova i budućim budžetskim planiranjem.

7. Transferi za projekat - planirani su u iznosu od 479.500,00 €

Sredstva od 479.500,00 € predviđena su za realizaciju sljedećih projekata:

- Projekat „Toward Zero waste“ – planirana je nabavka opreme u iznosu od 179.500,00 €;
- ProlightMed – nabavka opreme – 300.000,00 €.

Rezerva – 270.000,00 €

Opština Tuzi je planirala sredstva rezervi u iznosu od 270.000,00 €, i to za:

- tekuću budžetsku rezervu - 255.000,00 € i za
- stalnu budžetsku rezervu - 15.000,00 €.

Otplata obaveza iz prethodnog perioda - 10.000,00 €

- Otplata obaveza iz prethodnog perioda planirana je u iznosu od 10.000,00 €. Odnosi se na obaveze koje se tiču tekućeg dijela budžeta nastale u prethodnoj godini.

Otplata duga – 663.000,00 €

- Otplata duga planirana je u iznosu od 663.000,00 € i odnosi se na ukupnu otplatu duga prema Egalizacionom fondu I prema Revolving fondu.
- Ministarstvo finansija odobrilo je Opštini Tuzi finansijsku pozajmicu od 800.000,00 eura. Povraćaj pozajmice se vrši na teret sredstava Egalizacionog fonda koja se mjesečno opredjeljuju Opštini Tuzi, u roku od pet godina, u 60 jednakih mjesečnih rata (13.333,33) počev od 1. februara 2023. godine. Pozajmica od 400.000,00 eura nastala u julu 2023.godine, vraća se u jednakim mjesečnim ratama od 6.666,67 eura, u roku od 5 godina. Povraćaj pozajmice od 911.000,00 eura nastale krajem decembra 2023.godine, se vrši na teret Egalizacionog fonda. Pozajmica se vraća u jednakim mjesečnim ratama (u iznosu od 25.305,56 eura) počevši od marta 2024.godine sa rokom otplate od 36 mjeseci.
- Povraćaj revolving fondu se odnosi na pozajmice za EU projekte koje su uzete u tekućoj i prethodnoj godini.

Bazuar në nenin 28 dhe 29 të Ligjit për financimin e vetëqeverisjes lokale ("Fleta Zyrtare e Malit të Zi", nr. 03/19, 086/22, 005/24, 007/24 dhe 92/25) dhe nenit 53 paragrafit 1 pikës 7 të Statutit të Komunës së Tuzit ("Fleta Zyrtare e Malit të Zi – dispozitat komunale", nr. 24/19, 05/20, 51/22 dhe 55/22), Kuvendi i Komunës së Tuzit, në seancën e mbajtur më , sjell

VENDIM MBI BUXHETIN E KOMUNËS SË TUZIT PËR VITIN 2026

PJESA E PËRGJITHSHME
Neni 1

Buxheti i Komunës së Tuzit për vitin 2026 është paraqitur në tabelën më poshtë:

Buxheti i Komunës së Tuzit	Shuma në EUR	Totali në EUR
Burimet rrjedhëse	11,154,772.00	11,154,772.00
Tatimet	3,794,000.00	
Taksat	30,000.00	
Kompenzimet	1,079,800.00	
Të ardhura të tjera	95,000.00	
Donacione	6,155,972.00	
Shpenzimet	12,232,072.00	12,232,072.00
Shpenzimet rrjedhëse	4,197,050.00	
Transferta institucioneve, individëve, sektorit privat e poublik dhe tranferta të tjera	3,420,601.54	
Rezervat	270,000.00	
Shpenzime kapitale	4,334,420.46	
Shlyerja e detyrimeve nga periudha e mëparshme	10,000.00	
suficit/deficit në para kesh	-1,077,300.00	0.00
Suficiti primar	0.00	
Shlyerja e borxhit	663,000.00	0.00
Mjete që mungojnë	-1,740,300.00	0.00
Financime	1,740,300.00	
Të ardhura nga shitja e pasurisë	220,000.00	
Mjete të bartura nga viti i kaluar	800,000.00	
Huazim	720,300.00	

Neni 2

Të ardhurat totale me depozitën fillestar janë

12,895,072.00€

dhe renditet kështu:

Shpenzimet rrjedhëse	4,197,050.00 €
Transferta Institucioneve, individeve, sektorit publik dhe privat, transfera të tjera	3,420,601.54 €
Shpenzimet katpitale	4,334,420.46 €
Rezerva	270,000.00 €
Pagesa e borxhit dhe pagesa e detyrimeve nga periudha	673,000.00 €

Neni 3

Mjetet e Komunës së Tuzit për vitin 2026 paraqiten dhe renditen në buxhet duke u klasifikuar (sipas burimeve) dhe shpenzimet sipas destinimeve, sipas klasifikimit ekonomik, në shumat vijuese:

Klasifikimi ekonomik	Klasifikimi ekono	PERSHKRIMI	PLANI 2026
7		TË ARDHURAT	
71		TË ARDHURAT RRJEDHËSE	
711		TATIMET	3,794,000.00
	7111	Tatimi në të ardhurat e personave fizik	2,240,000.00
	71131	tatimi në patundshmëri	950,000.00
	71132	tatimi në të ardhurat prej patundshmerive	302,000.00
	71175	mbitatimi në tatim në të ardhurat e personave fizik	302,000.00
713		TAKSAT	30,000.00
	71312	taksat lokale administrative	22,000.00
	71351	taksat lokale komunale	6,000.00
	71361	Taksa të tjera-taksat turistike	2,000.00
714		KOMPENSIMET	1,079,800.00
	7141	Komp. për shfrytëzimin e të mirave me interes të përgjithshme	35,000.00
	7142	Kompesimet për shfrytëzimin e të mirave natyrore	0.00
	7146	kompensimet për rregullimin dhe ndërtimin e truallit ndërtimor	800,000.00
	71484	kompensimi vjetor për regjistrimin e automjeteve	70,000.00
	71489	kompensime të tjera për rrugë	170,000.00
	7149	Kompensime të tjera komunale	4,800.00
715		TË ARDHURA TË TJERA	95,000.00
	7153	të ardhurat të cilat organet i realizojnë me kryerjen e veprimtarisë së tyre	15,000.00
	71523	Gjobat e vëna në procedurën penale dhe të tjera për mospagesën e të ardhurave lokale	15,000.00
	71525	Interesi për shkak të mospagesës në kohë të taksave lokale	15,000.00
	71554	Të ardhura të tjera	50,000.00
72		TË ARDHURAT NGA SHITJA E PRONËS	220,000.00
	72112	Shitja e patundshmerive në favor të buxhetit të komunës së Tuzit	220,000.00
73		MJETET E BARTURA NGA VITI PARAPRAK	800,000.00
732	7321	mjetet e bartura nga viti i kaluar	800,000.00
74		DONACIONE DHE TRANSFERTA	6,155,972.00
	7411	donacione rrjedhëse në favor të buxhetit të Komunës	50,000.00
	74122	Donaciona kapitale në favor të buxhetit të Komunës	50,000.00
	74112	donacione rrjedhëse për projektet EU	1,679,000.00
	7426	Transferta nga fondi egalizues	2,776,972.00
	7421	Transferta nga buxheti i Malit të Zi	1,600,000.00
751		Hua dhe kredi	720,300.00
	75112	Huazime nga nivele të tjera të qeverisë	720,300.00
7		TË ARDHURAT TOTALE	12,895,072.00

Klasifikimi ekonom	klasifik. Ekonom	PERSHKRIMI	PLANI 2026
4		SHPENZIMET	
411		Pagat bruto dhe kontributet në obligim të punëdhënësit	1,901,400.00
	4111	Pagat neto	1,575,000.00
	4112	Tatimi në të ardhurat e të punësuarve	81,900.00
	4113	Kontributet në obligim të të punësuarit	191,300.00
	4114	Kontributet në obligim të punëdhënësit	42,500.00
	4115	Mbitatimi komunal	10,700.00
412		Të ardhura të tjera personale	191,500.00
	4121	Kompensimi për dimrishte	25,000.00
	4126	Kompensimi për këshilltarët e kuvendit	120,000.00
	4124	Shperbimet jubilare	500.00
	4125	Pagesa e largimit	6,000.00
	4127	Kompesime të tjera	40,000.00
413		Shpenzime për materjal	344,000.00
	4131	Materjal administrativ	25,000.00
	4133	Materjal për qellime të veçanta	9,000.00
	4134	Shpenzime pr energji elektrike	250,000.00
	4135	Shpenzime për derivate	60,000.00
414		Shpenzimet për sherbime	839,450.00
	4141	Udhetime zyrtare	15,750.00
	414101	Udhetime zyrtare - projekti To O Waste	2,000.00
	414102	Udhetime zyrtare - projekti Crircle Waste	2,000.00
	414106	Udhetime zyrtare - projekti ProlightMed	2,000.00
	41408	Udhetime zyrtare - projekti Crossmart	2,000.00
	4142	Reprezentimi, shtypi dhe shpenzimet për bife	25,000.00
2	4143	Shpenzimet për komunikim	39,000.00
	4144	Sherbimet bankare-provizionet	9,000.00
	4146	Sherbimet e avokaturës, notarisë etj	25,000.00
	4147	Sherbime për konsulta, projekte dhe studime	4,200.00
	4148	Sherbime të trajnimeve profesionale	4,200.00
	4149	Shërbime të tjera	462,300.00
	414901	Shërbime të tjera - për projekt To O Waste	35,000.00
	414902	Shërbime të tjera - për projekt Crircle Wast	40,000.00
	414906	Shërbime të tjera - për projekt ProlightMed	46,000.00
	414908	Shërbime të tjera - për projekt Crossmart	40,000.00
	414909	Shërbime të tjera - për projekt Arte	26,000.00
	41491	Shërbime të tjera-televizive në gjuhën shqipe	60,000.00
415		Mirëmbajtjet rrjedhëse	28,500.00
	4152	Mirëmbajtja e objekteve-ndërtesa e komunës	6,000.00
	41531	Mirëmbajtja e automjeteve	20,000.00
	41532	Mirëmbajtja e pajisjeve -aparateve të kopijimit	2,500.00
417		Qiraja	67,000.00
	4171	Objektet me qira	67,000.00
418		Subvencionet	600,000.00
	41811	Subvencionet për perkrahjen e prodhuesëve bujqësor	600,000.00
419		Shpenzime të tjera	225,200.00
	4191	Shpenzimet e kontratave për punë	104,500.00
	419101	Shpenzimet e kontratave për punë - projekti To O Waste	15,000.00
	419106	Shpenzimet e kontratave për punë - projekti ProlightMed	15,000.00
	4192	Shpenzimet gjyqësore	13,000.00
	4193	Hartimi dhe mirëmbajtja e softverit	37,200.00
	4194	Sigurimi	11,000.00
	4195	Kontributet në antëresitë e organizatave vendore dhe ndërkom.	10,000.00
	4196	Kompensiomet komunale dhe çesmet publike	6,500.00
	4199	Të tjera	8,000.00
	419901	Ostalo- aktivnosti vezane a presjedavanje	5,000.00

431	Transferta institucioneve, individëve, sektorit privat dhe publik		2,250,601.54
	4313	Transferta institucioneve të kulturës dhe sportit	48,800.00
	43131	Transferta të tjera institucioneve të sportit KF Deçiq	400,000.00
	43132	Transferta të tjera institucioneve të sportit KB Deçiq	125,000.00
	4314	Transferta organizatave joqeveritare	45,000.00
	4315	Transferita partive politike, shoqatave dhe palëve	125,000.00
	4316	Transferta për ndihma sociale të njëhershme	75,000.00
	4318	Transferta individëve	2,000.00
	43181	Transferta të tjera individëve	73,500.00
	4319	Transferta institucioneve	112,500.00
	43191	Transferta institucioneve - transfera bashkësive lokale	200,000.00
	43192	Transferta institucioneve - transfera Krujit të Kuq komunal	20,000.00
	43193	Transferta institucioneve - transfera shoqatës së pensionisteve komunal	9,000.00
	43194	Transferta institucioneve - transfera Organizatës turistike Tuz	180,000.00
	431901	Transferta institucioneve - transfera partnerëve në projekt To O Waste	795,301.54
	431905	Transferta institucioneve - transfera partnerëve në projekt NERA	9,500.00
	43195	Transferta institucioneve - ambulanca Tuz	30,000.00
432	Tansferta të tjera		1,170,000.00
	4326	Transferta shoqërive afariste dhe institucioneve publike-Komunale SHPK	450,000.00
	43261	Transferta shoqërive afariste dhe institucioneve publike - QKI Malesija	380,000.00
	43262	Transferta shoqërive afariste dhe institucioneve publike-Ujësjeleësi SHPK	180,000.00
	43263	Transferta shoqërive afariste dhe institucioneve publike- Tregu	90,000.00
	43264	Transferta shoqërive afariste dhe institucioneve publike - Kanjoni i Cemit	70,000.00
441	Shpenzimet kapitale		4,334,420.46
	4412	Shpenzimet për infrastrukturën lokale	640,000.00
	441201	Sherbimet dhe punimet e kontraktuara nga viti 2025	879,221.89
	4413	Shpenzimet për objektet ndërtimore	1,079,000.00
	4414	Shpenzimet për blerjen e truallit	750,000.00
	4415	Shpenzimet për pajisje	232,900.00
	4416	Mirëmbajtja investuese	273,798.57
	441901	Transferta për projekte -To O Waste	179,500.00
	441906	Shpenzimet të tjera kapitale(shpenzimet e financimit të projektit-ProlightMED	300,000.00
461	Pagesa e borxhit		663,000.00
	4611	Pagesa e borxhit	663,000.00
463	Shlyerja e detyrimeve nga periudha paraprake		10,000.00
	4630	Shlyerja e detyrimeve nga periudha paraprake	10,000.00
47	Mjetet e rezervës		270,000.00
	4710	Rezerva buxhetore e rrjedhshme	255,000.00
	4720	Rezerva buxhetore e përhershme	15,000.00
4	SHPENZIMET TOTALE		12,895,072.00

Neni 4

Për realizimin e buxhetit është përgjegjës kryetari i komunës.

Për përdorimin sipas destinimeve të mjeteve të cilat sistemohen me Buxhet është përgjegjës sekretari i Sekretariatit për financa.

Neni 5

Mbikqyrjen e realizimit të buxhetit dhe përdorimin e dedikuar të mjeteve të cilat sistemohen me Buxhet për qëllime të veçanta e bën Kuvendi i komunës në mënyrë të përcaktuar me Statutin e komunës.

Neni 6

Njësitë konsumuese janë të obliguara që ti sjellin Sekretariatit për financa planin tremujor të shpenzimeve buxhetore të parapara dhe jo më vonë se 10 ditë nga data e miratimit të buxhetit.

Njësitë konsumuese mund të krijojnë obligime vetëm deri në nivelin e mjeteve të lejuara me pëlqimin paraprak të kryetarit të Komunës

Me propozimin e zyrtarit kryesor për financa - Sekretarit për financa, kryetari i Komunës miraton dinamikën e shpenzimit të mjeteve buxhetore. Zyrtari kryesor financiar i fondeve të përcaktuara me Vendimin e Buxhetit Komunal miraton njësitë shpenzuese duke lëshuar alokime / alokime periodike (kuotat mujore ose tremujore) në bazë të propozimeve të dorëzuara nga njësitë konsumuese, në pajtim me Planin e Konsumit Dinamik të miratuar.

Neni 7

Nëse të punësuarit nga njëra njësi konsumuese kalojnë në tjetrën, njëkohsisht bëhet edhe transferimi i mjetëve për të ardhurat bruto, të ardhurat tjera si dhe pjesa e shpënzimeve për material dhe shërbime pa bërë ndryshim në mjetet totale të planifikuara për shpënzimet e përmendura

Neni 8

Në procedurën e realizimit të Buxhetit, shfrytëzuesit e mjeteve i kanë autorizimet dhe obligimet e përcaktuara me këtë buxhet dhe me aktet tjera normative, me pëlqimin paraprak të kryetarit të Komunës.

Neni 9

Kryetari i Komunës mund të bëjë ridrejtimin e mjeteve të njësive konsumuese, sipas destinimeve të veçanta, më së shumti deri në 10% të mjeteve të përcaktuara për njësinë konsumuese, në bazë të kërkesës së arsyetuar të njësisë konsumuese.

Neni 10

Mjetet e pashpenzuara të buxhetit kapital, kryetari i Komunës në propozim të sekretarit të Sekretariatit për financa mund t'i ridrejtojnë në investime tjera kapitale.

Neni 11

Donacionet e dedikuara do të realizohen në lartësi të arritjes së tyre.

Neni 12

Pagesa e mjeteve për transferatat institucioneve, gjegjësisht transferta të tjera institucioneve do të miratohen permes konkludimit kuartal të kryetarit të Komunës, në bazë të kërkeses së arsyetuar të institucionit dhe raportit të dorëzuar mbi realizimin e mjeteve në periudhën pra-prake, në të cilat është dhënë mendimi pozitiv dhe pelqimi i organit kompetent dhe kyterarit të Komunës.

Neni 13

Mjetet për funksionin publik do të drejtohen deri në nivelin e mjeteve të parapara me buxhet në bazë të planeve operative për periudhën e llogaritjeve, në të cilat pëlqimin e ka dhënë organi kompetent i administratës. Baza për drejtimin e mjeteve paraqet mendimin e organit kompetent nga paragrafi 1 i këtij 1 në raport mbi realizimin e planit të përdoruesve të mjeteve për funksionin publik.

Neni 14

Mjetet e përcaktuara për realizimin e buxhetit kapital do të realizohen sipas dinamikës së përcaktuar me planin e shpenzimeve buxhetore, me miratimin e kryetarit të komunës.

Bartësit e detyrave të përmendura në paragrafin e mësipërm janë të detyruar të përgadisnin në kohën e duhur dokumentacionin e nevojshëm (projektet, ofertat, kontratat, situatat dhe ngjashëm) lidhur me investime të caktuara.

Neni 15

Kryetari i Komunës, me propozim të sekretarit të Sekretariatit për financa mund të përcaktojë renditjen e prioriteve në pagesa të obligimeve të parapara me buxhet të vitit 2026.

Neni 16

Pagesat në bazë të vendimeve ekzekutive të gjykatës, procedura e të cilave ka filuar para vitit fiskal do të realizohet në barrë të mjeteve të planifikuara për pagesën e obligimeve të tjera

Neni 17

Kryetari i Komunës vendos për përdorimin e mjeteve rrjedhëse rezervë dhe të përherëshme buxhetore, të cilat janë të planifikuara për nevoja emergjente dhe të paparashikuara gjatë vitit fiskal për të cilat me Buxhet nuk janë siguruar mjetet e financimit ose nuk janë siguruar në lartësinë e duhur, në përputhje me rregulloren e Kuvendit të komunës.

Neni 18

Njësia shpenzuese mund të ndërmarrë obligime kontraktuese të reja dhe të nënshkruar kontrata të reja mbi prokurimet publike të cilat do të realizohen edhe në vitet të tjera vijuese fiskale, deri në vlerën e vlerësimit total të shumës së prokurimit, me kusht që ai shpenzim në buxhetin e vitit 2026 të definohet si shpenzim shumëvjeçar, të jetë fituar pelqimi nga Sekretariati për financa, si dhe detyrimet në bazë të kontratës shumëvjeçare për vitin 2026 të jenë definuar në kufijt e përcaktuar sipas vendimit mbi ndryshimet dhe plotësimet e vendimit mbi buxhetin e komunës së Tuzit për vitin 2026 dhe në pajtim me dinamikën e caktuar të pagesave, në pajtim me dispozita e nenit 40 të Ligjit mbi buxhetin dhe përgjeshësinë fiskal.

Klasif ekonomik	Klasif ekonomik	PËRSHKRIMI	BUXHETI 2026
		SHËRBIMI I KRYETARIT TË KOMUNËS	
411		Të ardhurat bruto dhe kontributet në obligim të punëdhënësit	419,100.00
	4111	Të ardhurat neto	350,000.00
	4112	Taksat në të ardhurat e të punësuarve	17,000.00
	4113	Kontributet në obligim të të punësuarit	42,000.00
	4114	Kontribuetet në obligim të punëdhënësit	8,500.00
	4115	Mbitatimi komunal	1,600.00
412		Të ardhura të tjera personale	16,500.00
	4124	Shperblimet jubilarë	500.00
	4125	Pagesa e largimit	6,000.00
	4127	Të ardhurat të tjera	10,000.00
413		Shpenzi për materjal	60,000.00
	4135	Shpenzimet për derivate	60,000.00
414		Shpenzime për sherbime	76,100.00
	4141	Udhëtime zyrtare	5,000.00
	4142	Reprezantimi, shtypi dhe shpensimet e bifesë	20,100.00
	4148	Shërbime për trajnime profesionale	1,000.00
	4149	Sherbime të tjera	50,000.00
415		Shërbimet rrjedhëse	28,500.00
	4152	Shërbime të mirëmbajtjes së objektit - ndërtesa e komunës	6,000.00
	41531	Shërbime të mirëmbajtjes së pajisjeve-automjetet	20,000.00
	41532	Shërbimet e mirëmbajtjes së pajisjeve -kopir aparatit	2,500.00
419		Shpenzime të tjera	100,000.00
	4191		100,000.00
431		Transferta institucioneve, individëve, sektorit privat dhe publik	12,000.00
	4318	Transferta të tjera individëve	2,000.00
	43181	Transferta institucioneve	10,000.00
	4319	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00
4		SHPENZIME TË TJERA	712,200.00

Klasif ekonomik	Klasif ekonomik	PËRSHKRIMI	PLANI 2026
SHËRBIMI I KUVENDIT			
411		Të ardhurat bruto dhe kontribuetet në obligim të punëdhënësit	89,100.00
	4111	Të ardhurat neto	73,000.00
	4112	Taksat në të ardhurat e të punësuarve	4,500.00
	4113	Kontributet në obligim të të punësuarit	9,000.00
	4114	Kontribuetet në obligim të punëdhënësit	2,000.00
	4115	Mbitatimi komunal	600.00
412		Të ardhurat e tjera personale	122,000.00
	4126	Kompensime për këshilltarët e kuvendit	120,000.00
	4127	Kompensime të tjera	2,000.00
414		Shpenzimet për shërbime	7,800.00
	4141	Udhëtime zyrtare	400.00
	4142	Reprezentimi, shtypi dhe shpenzimet e bifësë	1,300.00
	4148	Shërbime për trajnime profesionale	100.00
	4149	Shërbime të tjera	6,000.00
419		Shërbime tëra	2,500.00
	4191	Shpenzimet mbi shërbimet e kontratave për punë	2500
431		Transferta institucioneve, individëve, sektorit privat dhe publik	1,500.00
	43181	Transferta të tjera individëve	1,500.00
4		SHPENZIMET TOTALE	222,900.00

Klasif ekonomik	Klasif ekonomik	PËRSHKRIMI	PLANI 2026
SHËRBIMI I KRYEADMINISTRATORIT			
411		Të ardhurat bruto dhe kontribuetet në obligim të punëdhënësit	39,800.00
	4111	Të ardhurat neto	32,000.00
	4112	Taksat në të ardhurat e të punësuarve	2,500.00
	4113	Kontributet në obligim të të punësuarit	4,000.00
	4114	Kontribuetet në obligim të punëdhënësit	1,000.00
	4115	Mbitatimi komunal	300.00
412		Të ardhurat e tjera personale	600.00
	4127	Shërbime të tjera	600.00
414		Shpenzimet për shërbime	1,100.00
	4141	Udhëtime zyrtare	400.00
	4142	Reprezentimi, shtypi dhe shpenzimet e bifësë	200.00
	4148	Shërbime për trajnime profesionale	500.00
4		SHPENZIMET TOTALE	41,500.00

Klasif ekonomik	Klasif ekonomik	PËRSHKRIMI					PLANI 2026
		SEKRETARIATI PËR FINANCA					
411		Të ardhurat bruto dhe kontributet në obligim të punëdhënësit					207,200.00
	4111	Të ardhurat neto					170,000.00
	4112	Taksat në të ardhurat e të punësuarve					10,000.00
	4113	Kontributet në obligim të të punësuarit					22,000.00
	4114	Kontributet në obligim të punëdhënësit					4,000.00
	4115	Mbitatimi komunal					1,200.00
412		Të ardhurat e tjera personale					34,000.00
	4121	Kompensimi për dimrishte					25,000.00
	4127	Të ardhurat tjera					9,000.00
413		Shpenzimet për materjal					256,000.00
	4131	Materjali administrativ					26,000.00
	4133	Materiali për përdorime të veçantë					
	4134	Shpenzimet për energji elektrike					230,000.00
414		Shepnzimet për shërbime					314,700.00
	4141	Udhëtime zyrtare					5,000.00
	414101	Udhëtime zyrtare - projekti To O Waste					2,000.00
	414102	Udhëtime zyrtare - projekti Cricle Waste					2,000.00
	414106	Udhëtime zyrtare - projekti ProlightMed					2,000.00
	41408	Udhëtime zyrtare - projekti Crossmart					2,000.00
	4142	Reprezentimi, shtypi dhe shpenzimet e bifesë					800.00
	4143	Sherbimet e komunikimit					39,000.00
	4144	Sherbimet bankare/provizioni					9,000.00
	4147	Sherbimet konsultative, projekte dhe studime					600.00
	4148	Sherbime për trajnime profesionale					300.00
	4149	Sherbimet tjera					5,000.00
	414901	Sherbimet tjera - projekti To O Waste					35,000.00
	414902	Sherbimet tjera - Cricle Waste					40,000.00
	414906	Sherbimet tjera - projekti ProlightMed					46,000.00
	414908	Sherbimet tjera - projekti Crossmart					40,000.00
	414909	Sherbimet tjera - projekti ARTE					26,000.00
	41491	Sherbime të tjera-informim në gjuhën shqipe					60,000.00
417		Qiraja					67,000.00
	4171	Qira marrja e objekteve					67,000.00
419		Shpenzimet të tjera					122,700.00
	4191	Shpenzime në bazë të pagesës së kontratës së punës					2,000.00
		Shpenzime në bazë të pagesës së kontratës së punës-projekti To O Waste					15,000.00
		Shpenzime në bazë të pagesës së kontratës së punës-projekti ProlightMed					15,000.00
	4192	Shpenzime në bazë të shërbimeve gjyqësore					13,000.00
	4194	Sigurimi					11,000.00
	4195	Kontribute për anëtarësimin në organizatat vendore dhe ndërkombëtare					10,000.00
	4196	Kompensime komunale dhe çesme publike					6,500.00
	4193	Hartimi dhe mirëmbajtje a softverit					37,200.00
	4199	Të tjera					8,000.00
	419901	Të tjera - aktivitetet lidhur me seanca					5,000.00
431		Transferta institucioneve, individëve, sektorit privat dhe publik					1,380,801.54
	4315	Trasferta partive politike					125,000.00
	4316	Trasferta të njëhershme të ndihmës sociale për të punësuarit					10,000.00
	43191	Transverta institucioneve - transferata bashkësive lokale					200,000.00
	43192	Transverta institucioneve - transferata Kryqit të Kuq komunal					20,000.00
	43193	Transverta institucioneve - transferata shoqatës së pensionistëve të komunës					9,000.00
	43194	Transverta institucioneve - transferata Organizatës Turistike të Tuzit					180,000.00
	431901	Transverta institucioneve - transferimi te partnerët në projek To O Waste					795,301.54

	431905	Transverta institucioneve - transferimi te partnerët në projek NERA	9,500.00
	43195	Transverta institucioneve - ambulanca Tuz	30,000.00
	43181	Transferta të tjera individëve	2,000.00
432		Transferta të tjera	1,170,000.00
			450,000.00
	4326	Transferta shoqërive afariste dhe institucioneve publike-Komunale SHPK	
	43261	Transferta shoqërive afariste dhe institucioneve publike- QKI Malësia	380,000.00
			180,000.00
	43262	Transferta shoqërive afariste dhe institucioneve publike-Ujësjellësi SHPK	
	43263	Transferta shoqërive afariste dhe institucioneve publike-Tregu	90,000.00
	43264	Transferta shoqërive afariste dhe institucioneve publike- Kanjoni i Cemit	70,000.00
441		Shpenzimet kapitale	4,334,420.46
	4412	Shpenzimet për infrastrukturën lokale	640,000.00
	441201	Sherbimet dhe punimet e kontraktuara nga viti 2025	879,221.89
	4413	Shpenzimet për objektet ndërtimore	1,079,000.00
	4414	Shpenzimet për blerjen e truallit	750,000.00
	4415	Shpenzimet për pajisje	232,900.00
	4416	Mirëmbajtja investuese	273,798.57
	441901	Shpenzimet e tjera kapitale (shpen.e finansimit të projek. To O Waste)	179,500.00
	441906	Shpenzimet e tjera kapitale (shpenzimet e finansimit të projektit	300,000.00
		Shlyerja e borxhit	663,000.00
461	4611	Shlyerja e borxhit	663,000.00
463		Shlyerja e obligimeve nga periudha paraprake	10,000.00
	4630	Shlyerja e obligimeve nga periudha paraprake	10,000.00
47		Mjetet e rezervës	270,000.00
	4710	Rezerva buxhetore rrjedhëse	255,000.00
	4720	Rezerva buxhetore e përhershme	15,000.00
4		SHPENZIMET TOTALE	8,870,022.00

Klasif ekonomik	Klasif ekonomik	PËRSHKRIMI	PLANI 2026
		SEKRETARIATI PËR VETËQEVERISJE LOKALE	
411		Të ardhurat bruto në obligim të punëdhënësit	245,000.00
	4111	Të ardhurat neto	205,000.00
	4112	Taksat në të ardhurat e të punësuarve	9,500.00
	4113	Kontributet në obligim të të punësuarit	24,000.00
	4114	Kontributet në obligim të punëdhënësit	5,000.00
	4115	Mbitatimi komunal	1,500.00
412		Të ardhurat e tjera personale	15,000.00
	4127	Të ardhurat tjera	15,000.00
414		Shpenzimet për shërbime	385,900.00
	4141	Udhëtime zyrtare	2,000.00
	4142	Reprezentimi, shtypi dhe shpenzimet e bifësë	500.00
	4148	Shërbime për trajnime profesionale	300.00
	4149	Shërbime të tjera	383,100.00
419		Shërbime të tjera	0.00
	4191	Shpenzime në bazë të pagesës së kontratës së punës	0.00

431	Transferta institucioneve, individëve, sektorit privat dhe publik		756,300.00
4313	Transferta institucioneve të sportit dhe kulturës		48,800.00
43131	Transferta të tjera institucioneve të sportit KF Depiq		400,000.00
43132	Transferta të tjera institucioneve të sportit KB Depiq		125,000.00
4314	Transferta organizatave joqeveritare		45,000.00
4316	Transferta për ndihmë të njëhershme sociale		65,000.00
43181	Transferta të tjera individëve		60,000.00
4319	Transferta institucioneve		12,500.00
4	SHPENZIMET TOTALE		1,402,200.00

Klasif ekonomik	Klasif ekonomik	PËRSHKRIMI	PLANI 2026
SEKRETARIATI PËR URBANIZËM			
411	Të ardhurat bruto dhe kontribuetet në obligim të punëdhënësit		138,300.00
4111	Të ardhurat neto		115,000.00
4112	Taksat në të ardhurat e të punësuarve		6,000.00
4113	Kontributet në obligim të të punësuarit		13,500.00
4114	Kontribuetet në obligim të punëdhënësit		3,000.00
4115	Mbitatimi komunal		800.00
412	Të ardhurat e tjera personale		1,000.00
4127	Të ardhurat tjera		1,000.00
414	Shepnzimet për shërbime		4,050.00
4141	Udhëtime zyrtare		150.00
4142	Reprezentimi, shtypi dhe shpenzimet e bifësë		100.00
4147	Shërbime për konstitim projekte dhe studime		3,600.00
4148	Shërbime për trajnime profesionale		200.00
4	SHPENZIMET TOTALE		143,350.00

Klasif ekonomik	Klasif ekonomik	PERSHKRIMI	PLANI 2026
SEKRETARIATI PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL			
411	Të ardhurat bruto dhe kontribuetet në obligim të punëdhënësit		87,700.00
4111	Të ardhurat neto		73,000.00
4112	Taksat në të ardhurat e të punësuarve		3,200.00
4113	Kontributet në obligim të të punësuarit		9,000.00
4114	Kontribuetet në obligim të punëdhënësit		2,000.00
4115	Mbitatimi komunal		500.00
412	Të ardhurat e tjera personale		1,000.00
4123	Kompensimi për transport		0.00
4127	Kompensime të tjera		1,000.00
414	Shepnzimet për shërbime		17,200.00
4141	Udhëtime zyrtare		1,500.00
4142	Reprezentimi, shtypi dhe shpenzimet e bifësë		200.00
4148	Shërbime për trajnime profesionale		500.00
4149	Shërbimet të tjera		15,000.00
418	Subvencione		600,000.00
41811	Subvencione për mbështetje prodhuesve bujqësor		600,000.00
4	SHPENZIMET TOTALE		705,900.00

Klasif ekonomik	Klasif ekonomik	PERSHKRIMI	PLANI 2026
		SEKRETARIATI PËR ZHVILLIM DHE PROJEKTE	
411		Të ardhurat bruto dhe kontribuetet në obligim të punëdhënësit	87,500.00
	4111	Të ardhurat neto	72,000.00
	4112	Taksat në të ardhurat e të punësuarve	4,000.00
	4113	Kontributet në obligim të të punësuarit	9,000.00
	4114	Kontribuetet në obligim të punëdhënësit	2,000.00
	4115	Mbitatimi komunal	500.00
412		Të ardhurat e tjera personale	500.00
	4127	Kompensime të tjera	500.00
414		Shpenzimet për shërbime	1,200.00
	4141	Udhëtime zyrtare	500.00
	4142	Reprezentimi, shtypi dhe shpenzimet e bifës	200.00
	4148	Shërbime për trajnime profesionale	500.00
431		Transferta institucioneve, individëve, sektorit privat dhe publik	100,000.00
	4319	Transferta institucioneve	100,000.00
4		SHPENZIMET TOTALE	189,200.00

Klasif ekonomik	Klasif ekonomik	PERSHKRIMI	PLANI 2026
		SEKRETARIATI PËR DIASPORË	
411		Të ardhurat bruto dhe kontribuetet në obligim të punëdhënësit	32,900.00
	4111	Të ardhurat neto	26,000.00
	4112	Taksat në të ardhurat e të punësuarve	2,200.00
	4113	Kontributet në obligim të të punësuarit	3,600.00
	4114	Kontribuetet në obligim të punëdhënësit	800.00
	4115	Mbitatimi komunal	300.00
412		Të ardhurat e tjera personale	300.00
	4127	Kompensime të tjera	300.00
414		Shpënzime për shërbime	2,800.00
	4141	Udhëtime Zyrtare	200.00
	4142	Reprezentimi, shtypi, shpenzimet e bifës	200.00
	4148	Shërbime për trajnime profesionale	200.00
	4149	Shërbime të tjera	2,200.00
4		SHPENZIMET TOTALE	36,000.00

Klasif ekonomik	Klasif ekonomik	PERSHKRIMI	PLANI 2026
		SEKRETARIATI PËR PRONË	
411		Të ardhurat bruto dhe kontribuetet në obligim të punëdhënësit	77,200.00
	4111	Të ardhurat neto	64,000.00
	4112	Taksat në të ardhurat e të punësuarve	3,500.00
	4113	Kontributet në obligim të të punësuarit	7,700.00
	4114	Kontribuetet në obligim të punëdhënësit	1,500.00
	4115	Mbitatimi komunal	500.00
412		Të ardhurat e tjera personale	200.00
	4127	Sherbimet të tjera	200.00
414		Shpënzime për shërbime	25,600.00
	4141	Udhëtime Zyrtare	200.00
	4142	Reprezentimi, shtypi, shpenzimet e bifes	200.00
	4146	Sherbimet e avokaturës, noterit dhe juridike	25,000.00
	4148	Shërbime për trajnime profesionale	200.00
4		SHPENZIMET TOTALE	103,000.00

Klasif ekonomik	Klasif ekonomik	PERSHKRIMI	PLANI 2026
		SHËRBIMI I POLICISË KOMUNALE DHE INSPEKSIONIT KOMUNAL	
411		Të ardhurat bruto dhe kontribuetet në obligim të punëdhënësit	203,900.00
	4111	Të ardhurat neto	170,000.00
	4112	Taksat në të ardhurat e të punësuarve	7,000.00
	4113	Kontributet në obligim të të punësuarit	21,500.00
	4114	Kontribuetet në obligim të punëdhënësit	4,200.00
	4115	Mbitatimi komunal	1,200.00
412		Sherbime te tjera	200.00
	4127	Shërbime të tjera	200.00
413		Shpenzimet për material	0.00
	4135	Shpenzimet për derivatet e naftës	0.00
414		Shpënzime për shërbime	1,600.00
	4141	Udhëtime zyrtare	200.00
	4142	Reprezentimi, shtypi dhe shpenzimet e bifesë	200.00
	4148	Shërbime për trajnime profesionale	200.00
	4149	Shërbime të tjera	1,000.00
4		SHPENZIMET TOTALE	205,700.00

Klasif ekonomik	Klasif ekonomik	PERSHKRIMI	PLANI 2026
		SHËRBIMI PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM	
411		Të ardhurat bruto dhe kontribuetet në obligim të punëdhënësit	261,500.00
	4111	Të ardhurat neto	215,000.00
	4112	Taksat në të ardhurat e të punësuarve	12,000.00
	4113	Kontributet në obligim të të punësuarit	25,000.00
	4114	Kontribuetet në obligim të punëdhënësit	8,000.00
	4115	Mbitatimi komunal	1,500.00
412		Të ardhurat e tjera personale	200.00
	4127	Kompensime të tjera	200.00
413		Shpenzimet për material	0.00
	4135	Shpenzimet për derivatet e naftës	0.00
414		Shpënzime për shërbime	1,400.00
	4141	Udhëtime Zyrtare	200.00
	4142	Reprezentimi, shtypi, shpenzimet e bifes	1,000.00
	4148	Shërbime për trajnime profesionale	200.00
	4149	Shërbime të tjera	0.00
4		SHPENZIMET TOTALE	263,100.00

Neni 19

Vendimi mbi Buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2026 hynë në fuqi me ditën e publikimit në "Fletën zyrtare të Malit të Zi - dispozitat komunale", e do të zbatohet prej më 01.01.2026.

Numër: 02-016/25-
Tuz, 12.2025

KUVENDI I KOMUNËS SË TUZIT
KRYETAR
Fadil Kajoshaj



Komuna e Tuzit

Opština Tuzi

VENDIM MBI BUXHETIN E KOMUNËS SË TUZIT PËR VITIN 2026

Tuz, dhjetor, 2025

Baza ligjore - Për miratimin e Vendimit mbi Buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2026 jemi mbështetur në dispozitat e Ligjit mbi Buxhetin dhe Përgjegjësinë Fiskale ("Fleta Zyrtare e Malit të Zi", nr. 20/14, 56/14, 70/17, 04/18 dhe 55/18, 66/19, 70/21, 145/21, 027/23), në Ligjin mbi Financimin e Vetëqeverisjes Lokale ("Fleta Zyrtare e Malit të Zi", nr. 03/19 dhe 086/22), në Ligjin mbi Vetëqeverisjen Lokale ("Fleta Zyrtare e Malit të Zi", nr. 02/18, 34/19, 38/20, 050/22 dhe 084/22), Statutin e Komunës së Tuzit ("Fleta Zyrtare e Malit të Zi" - dispozitat komunale nr. 24/19, 05/20 dhe 55/22).

Neni 3 i Ligjit mbi Buxhetin dhe Përgjegjësinë Fiskale përcakton se buxheti është plan financiar i bazuar në vlerësimet vjetore të të ardhurave dhe shpenzimeve, se ai miratohet për vitin fiskal dhe është i vlefshëm në vitin për të cilin sjellet, dhe se viti fiskal është viti kalendarik, ndersa Neni 4 përcakton se çfarë përmban buxheti.

Me Nenin 28 të Ligjit mbi financimin e vetëqeverisjes lokale parashihet që propozimi i Vendimit mbi Buxhetin e përcakton kryetari i Komunës i cili ia dorëzon Kuvendit të Komunës.

Neni 38, paragrafi 1, pika 7 e Ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale përcakton që kuvendi miraton buxhetin dhe deklaratën përfundimtare të buxhetit, dhe neni 167, paragrafi 1, përcakton që komuna, përpara se të miratojë plane dhe programe për zona individuale në komunë, projekte zhvillimi urban, buxhete dhe akte të përgjithshme që përcaktojnë të drejtat dhe detyrimet e qytetarëve, siguron pjesëmarrjen e publikut të interesuar në vendimmarrje duke zhvilluar një procedurë dëgjimore publike.

Neni 53, paragrafi 1, pika 7 e Statutit të Komunës së Tuzit përcakton se Kuvendi miraton buxhetin dhe llogarinë përfundimtare të buxhetit.

ARSYETIM

Vendimi për buxhetin e komunës së Tuzit për vitin 2026 është punuar bazuar në udhëzimet e Ministrisë së Financave nr. 07-430/25-24732/1 të datës 24 korrik 2025, kërkesat e njësive shpenzuese dhe një vlerësim realist të të ardhurave dhe shpenzimeve buxhetore.

Në harimin e Buxhetit për vitin 2026., gjegjësisht në planifikimin e mjeteve për qellime të caktuara, në mënyrë aktive kanë marrë pjesë organet e administratës lokale - njësitë shpenzuese, shoqëritë afariste dhe përdoruesit e tjerë të mjeteve buxhetore - morën pjesë aktive në përgatitjen e Buxhetit të vitit 2026, duke paraqitur planet, programet, kërkesat, propozimet dhe sugjerimet e tyre.

Qellimi kryesor i politikës buxhetore është krijimi i një sistemi financiar të qëndrueshëm ku të gjitha shpenzimet aktuale do të mbulohen nga të ardhurat e gjeneruara, shlyerja e borxhit dhe fondet do të sigurohen për investime kapitale.

Sa i përket anës së të ardhurave, qellimet e parashikuara nga buxheti janë:

- rritja e mbledhjes së të gjitha llojeve të të ardhurave;
- rritja e të ardhurave vetanake përmes një mbulimi më të madh të taksapaguesve.

Sa i përket anës së shpenzimeve, qellimet janë:

- racionalizimi i të gjitha llojeve të shpenzimit;
- shlyerja e rregullt e të gjitha detyrimeve;
- zbatimi i projekteve kapitale të planifikuara.

Vërejtje! Për vitin e ardhshëm, 2026., planifikohet formimi i njësisë së re shpenzuese, gjegjësisht, organi i administratës i quajtur: **Shërbimi i Mbrojtjes dhe Shpëtimit.**

I PROJEKTIMI I TË ARDHURAVE PËR VITIN 2026.

Struktura e tëardhurave është hartuar nëpajtim me Nenin 5 të Ligjit mbi Buxhetin dhe përgjegjësinë fiskale (Fleta Zyrtare e MZ, nr. 20/2014, 56/2014, 70/2017, 4/2018, 55/2018, 66/19, 70/21, 145/21, 027/23).

Në tabelë është dhënë pasqyra e të ardhurave në terësi sipas U tabeli je dat pregled ukupnih primitaka po izvorima i njihova struktura:

Br.	TË ARDHURAT	Plani për 2026.	Struktura %
I	TË ARDHURAT VETANAKE	2.873.800,00 €	22,29%
1	Tatimi mbi pasurinë e paluajtshme	950.000,00 €	7,37%
2	Tatimi mbi qarkullimin e pasurive të paluajtshme	302.000,00 €	2,34%
3	Shtesa e tatimit mbi të ardhurat e individëve	302.000,00 €	2,34%
4	Taksa administrative lokale	22.000,00 €	0,17%
5	Taksa komunale lokale	6.000,00 €	0,05%
6	Taksa turistike lokale	2.000,00 €	0,02%
7	Kompensime për rregullimin dhe ndërtimin e truallit ndërtimor	800.000,00 €	6,20%
8	Kompensime të tjera për rrugët	170.000,00 €	1,32%
9	Kompensime të tjera – kompensim komunal	4.800,00 €	0,04%
10	Gjoha monetare të shqiptuara në procedurë kundërvajtëse dhe të tjera për shkak të mosshlyerjes së të ardhurave lokale	15.000,00 €	0,12%
11	Interesat për shkak të mosshlyerjes me kohë të tatimeve lokale	15.000,00 €	0,12%
12	Të ardhurat që organet realizojnë duke ushtruar veprimtarinë e tyre	15.000,00 €	0,12%
13	Të ardhura të tjera	50.000,00 €	0,39%
14	Të ardhurat nga shitja e pasurive të paluajtshme	220.000,00 €	1,71%
II	TË ARDHURA TË TRANSFERUARA	2.345.000,00 €	18.19%
1	Tatimi mbi të ardhurat e individëve	2.240.000,00 €	17,37%
3	Pagesa për shfrytëzimin e pasurive natyrore	35.000,00 €	0,27%

4	Pagesa vjetore gjatë regjistrimit të automjeteve rrugore	70.000,00 €	0,54%
III	TRANSFERET DHE DONACIONE	6.155.972,00 €	47,74%
1	Donacione të rregullta në favor të buxhetit të komunës	50.000,00 €	0,39%
2	Donacione kapitale në favor të buxhetit të komunës	50.000,00 €	0,39%
3	Donacione të rregullta për projektet e BE-së	1.679.000,00 €	13,02%
4	Transfere nga buxheti i shtetit	1.600.000,00 €	12,41%
5	Transfere nga Fondi i Egalizimit	2.776.972,00 €	21,54%
	Totali I+II+III	11.374.770,00	88,21%
IV	Hua dhe Kredi	720.300,00 €	5,58%
1	Huatë	720.300,00 €	5,58%
V	MJETE TË BARTURA NGA VITI PARAPRAK	800.000,00 €	6,20%
1	Mjete të bartura nga viti paraprak	800.000,00 €	6,20%
	Totali I+II+III+IV	12.895.072,00	100,00%

Të ardhurat vetjake janë planifikuar në shumën prej 2.873.800,00 € dhe në strukturën e të ardhurave të përgjithshme buxhetore marrin pjesë me 22,29%. Ato janë planifikuar në mënyrën e mëposhtme:

Tatimet lokale janë planifikuar në shumën prej 1.554.000,00 €, që përbën 12,05% të të ardhurave të përgjithshme buxhetore.

Tatimi mbi pasuritë e paluajtshme është planifikuar në shumën prej 950.000,00 € dhe merr pjesë me 61,13% në tatimet lokale, ndërsa me 7,37% në të ardhurat e përgjithshme të buxhetit. Kjo e ardhur mbledhet nga organi komunal për çështjet e të ardhurave, në përputhje me vendimin komunal.

Tatimi mbi qarkullimin e pasurive të paluajtshme është planifikuar në shumën prej 302.000,00 € dhe merr pjesë me 19,43% në tatimet lokale, ndërsa me 2,34% në të ardhurat e përgjithshme buxhetore. Me Ligjin për financimin e vetëqeverisjes lokale është përcaktuar se ky është e ardhur vetjake dhe se Komunës i takon 80% e të ardhurave të realizuara mbi këtë bazë, ndërsa me Ligjin për tatimin mbi qarkullimin e pasurive të paluajtshme është përcaktuar që duke filluar nga 01.01.2024, përcaktimin, kontrollin dhe mbledhjen e këtyre të ardhurave e kryen

organi i vetëqeverisjes lokale kompetent për mbledhjen e të ardhurave publike lokale.

Shtesa e tatimit mbi të ardhurat e individëve është planifikuar në shumën prej 302.000,00 € dhe në tatimet lokale merr pjesë me 19,43%, ndërsa me 2,34% në të ardhurat e përgjithshme buxhetore.

2. Të ardhurat nga taksat janë planifikuar në shumën prej 30.000,00 € dhe përbëjnë 0,23% të të ardhurave të përgjithshme buxhetore, nga të cilat:

Taksat administrative lokale janë planifikuar në shumën prej 22.000,00 € dhe përbëjnë 73,33% të taksave të përgjithshme,

Taksat komunale lokale janë planifikuar në shumën prej 6.000,00 € dhe përbëjnë 20% të taksave të përgjithshme,

Taksa turistike është planifikuar në shumën prej 2.000,00 €, dhe pjesëmarrja e saj në strukturën e taksave është 6,67%.

3. Të ardhurat mbi bazën e pagesave vetjake janë planifikuar në shumën totale prej 974.800,00 €, dhe përbëjnë 7,56% të të ardhurave të përgjithshme buxhetore. Struktura e këtyre të ardhurave është:

Pagesa për rregullimin dhe ndërtimin e truallit ndërtimor – 800.000,00 € ose 82,07% e pagesave vetjake. Janë planifikuar mbi bazën e projeksionit të objekteve të planifikuara për të cilat tashmë janë lëshuar kushtet urbanistiko-teknike dhe projekteve të tjera në përgatitje për realizim në komunën e Tuzit nga investitorë vendas dhe të huaj.

Pagesa të tjera për rrugët – 170.000,00 € ose 17,44% e pagesave vetjake,

Pagesa të tjera – pagesa komunale – 4.800,00 €, pra 0,49% e pagesave vetjake.

4. Të ardhurat e tjera janë 95.000,00 €, pra 0,74% të të ardhurave të përgjithshme buxhetore, nga të cilat:

Të ardhurat që organet realizojnë duke ushtruar veprimtarinë e tyre – 15.000,00 €, pra 15,79% e të ardhurave të tjera,

Gjopa monetare të shqiptuara në procedurë kundërvajtëse dhe të tjera për shkak të mosshlyerjes së të ardhurave lokale – 15.000,00 €, pra 15,79% e të ardhurave të tjera,

Interesat për shkak të mosshlyerjes me kohë të tatimeve lokale – 15.000,00 €, pra 15,79% e të ardhurave të tjera,

Të ardhurat e tjera – 50.000,00 €, pra 52,63% e të ardhurave të tjera. Në këtë zë pritet një prurje e rregullt nga Agjencia e Punësimit për pagat e personave me aftësi të kufizuara dhe të ardhura të tjera që komuna i realizon mbi bazën e konkurseve të ndryshme të lidhura me kulturën, krijimtarinë, bujqësinë etj.

5. Të hyrat nga shitja e pasurisë jo-financiare janë planifikuar në shumën prej 220.000,00 €. Në strukturën e të hyrave të përgjithshme marrin pjesë me 1,71%, ndërsa në strukturën e të ardhurave vetjake me 7,66%.

Të ardhurat e caktuara janë planifikuar në shumën prej 2.345.000,00 € dhe në strukturën e të ardhurave të përgjithshme buxhetore marrin pjesë me 18,37%.

Tatimi mbi të ardhurat e individëve është planifikuar në shumën prej 2.240.000,00 € dhe në strukturën e të hyrave të përgjithshme merr pjesë me 18,19%, ndërsa në strukturën e të ardhurave të ustupuara merr pjesë me 95,52%. Në Kuvendin e Malit të Zi të mbajtur më 19 janar 2024, është miratuar Ligji për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për financimin e vetëqeverisjes lokale, gjë që ka ndikuar në lartësinë e të ardhurave të Komunës së Tuzit mbi dy baza:

është rritur përqindja e ustupimit të të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat e individëve për komunat që i përkasin rajonit verior dhe komunat Zeta e Tuzi nga 50% në 80%, është përcaktuar ndarja në një llogari të veçantë e 10% të të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat e individëve për komunat që i përkasin rajonit bregdetar dhe atij qendror, si dhe shpërndarja e mjeteve të mbledhura në këtë mënyrë komunave që i përkasin rajonit verior dhe komunave Zeta e Tuzi, në përputhje me shkallën e zhvillimit të komunës.

2. Pagesa për shfrytëzimin e pasurive me interes të përgjithshëm – pagesa për shfrytëzimin e ujërave është planifikuar në shumën prej 35.000,00 €, dhe përbën 1,49% të të ardhurave të ustupuara.

3. Pagesa vjetore gjatë regjistrimit të automjeteve rrugore është planifikuar në shumën prej 70.000,00 €, dhe përbën 2,99% të të ardhurave të ustupuara.

MJETET E TRANSFERUARA NGA VITI I MËPARSHËM janë planifikuar në shumën prej 800.000,00 € dhe përfaqësojnë 6,20% të të ardhurave të përgjithshme buxhetore.

DONACIONET janë planifikuar në shumën totale prej 1.779.000,00 €, dhe lidhen me donacione të rregullta dhe kapitale për projektet ndërkombëtare që realizohen nga Sekretariati për Zhvillim dhe Projekte: ProlightMed, Toward Zero Waste, Nera, Crossmart, Circlewaste etj.

Donacionet kapitale për projektet nga buxheti i Qeverisë së Malit të Zi, nga buxhetet e qeverive të shteteve dhe komunave të rajonit, lidhen me donacionet për ndërtimin e infrastrukturës së re lokale të komunës së sapoformuar Tuzi. Donacionet janë kryesisht të dakorduara përmes bashkëpunimit dhe projekteve që realizohen nëpërmjet Unionit të komunave shqiptare në rajon, ku një nga themeluesit është edhe Komuna Tuzi, dhe realizohen shumë ngjashëm me projektet ndërkufitare IPA, si dhe me mjetet që i marrim nga ministritë përkatëse për mbështetjen e prodhuesve bujqësorë, ndërtimin e rrugëve rurale/lokale, ndërtimin e ujësjellësve etj. Donacionet përfaqësojnë 12,96% të të ardhurave të përgjithshme buxhetore.

TRANSFERET janë planifikuar në shumën prej 4.376.972,00 €, marrin pjesë në të ardhurat e përgjithshme buxhetore me 33,94%, dhe lidhen me:

Transferet nga Fondi Egalizues janë planifikuar në shumën prej 2.776.972,00 €, sipas Planit të shpërndarjes akontative të mjeteve të Fondit të Egalizues për komunat për vitin 2026 ("Fleta Zyrtare e Malit të Zi", numër 127/25).

Transferet nga Buxheti i Malit të Zi janë planifikuar në shumën prej 1.600.000,00 €, mbi bazën e Vendimit të Kuvendit të Malit të Zi të miratuar më 19.11.2024, dhe lidhen me dotacionet nga Ministria e Financave nga tatimi mbi të ardhurat e individëve për komunat që i përkasin rajonit bregdetar dhe atij qendror, si dhe shpërndarjen e mjeteve të mbledhura në këtë mënyrë komunave që i përkasin rajonit verior dhe komunave Zeta e Tuzi, në përputhje me shkallën e zhvillimit të komunës.

HUATË DHE KREDITË janë planifikuar në shumën prej 720.300,00 € dhe përfaqësojnë 5,58% të të ardhurave të përgjithshme buxhetore, dhe lidhen me mjetet që Sekretariati për Zhvillim dhe Projekte do të tërheqë nga Fondi për mbështetjen e komunave për parafinancimin e projekteve donatore, në përputhje me dispozitat e Ligjit për financimin e vetëqeverisjes lokale. Në përputhje me Ligjin për financimin e vetëqeverisjes lokale, mjetet e Fondit për mbështetjen e komunave për parafinancimin e projekteve donatore sigurohen në buxhetin e shtetit dhe ndahen në një llogari të veçantë të Ministrisë së Financave. Të drejtën për tërheqjen e mjeteve nga Fondi e ka komuna që ka lidhur kontratë për realizimin

e projektit me donatorin ose partnerin udhëheqës në projekt, ndërsa komuna kryen kthimin e mjeteve në Fondin e mbështetjes, pas rimbursimit nga donatori ose partneri udhëheqës, dhe jo më vonë se 18 muaj nga dita e tërheqjes së mjeteve nga Fondi.

II SHPENZIMET E BUXHETIT PËR VITIN 2026.

Të ardhurat totale të planifikuara me depozitën fillestare të Buxhetit të Komunës së Tuzit për vitin 2026 janë planifikuar në shumën prej 12.895.072,00 €, dhe shpërndahen në:

- Shpenzime të rregullta – 4.197.050,00 €
- Transfere – 3.420.601,54 €
- Shlyerja e detyrimeve – 673.000,00 €
- Buxheti kapital – 4.334.420,46 €
- Rezervat – 270.000,00 €

Me nenin 27 të Ligjit për financimin e vetëqeverisjes lokale është përcaktuar që me të ardhurat e rregullta financohen shpenzimet e rregullta dhe shlyerja e borxhit, gjë që është paraqitur në tabelën më poshtë:

Buxheti 2026		Vlera
I	Të ardhurat rrjedhëse	8.575.772,00 €
II	Shpenzimet rrjedhëse dhe shlyerja e borxhit	7 627 651,54 €
III	Diferenca	948.120,46 €

Në tabelën më poshtë është dhënë pasqyra e shpërndarjes së afert të mjeteve sipas qellimeve dhe vlerave:

Shpenzimet – buxheti total **Tabela 2.**

nr	PËRSHKRIMI	Plani për vitin 2026.	Struktura %
I	Shpenzime të rregullta (pagat bruto dhe kontributet në ngarkim të punëdhënësit, të ardhurat e tjera personale, shpenzimet për material dhe shërbime, mirëmbajtja e rregullt, interesat, qiratë, subvencionet dhe shpenzime të tjera)	4.197.050,00 €	32,88%
II	Transfere institucioneve, individëve, sektorit joqeveritar dhe atij publik, transfere të tjera	3.420.601,54 €	26,80%

III	Shpenzime kapitale për blerjen dhe mirëmbajtjen investuese të pasurisë financiare dhe jo-financiare	4.334.420,46 €	33,61%
IV	Rezerva	270.000,00 €	2,09%
V	Shlyerja e detyrimeve nga periudha e mëparshme	10.000,00€	0,08%
VI	Shlyerja e borxhit	663.000,00€	5,14%
	TOTALI	12.895.072,00€	100,00%

Bazë themelore në planifikimin e këtyre shpenzimeve është që shpenzimet diskrecionale të mbahen në nivelin që do të sigurojë funksionimin normal të njësive shpenzuese, shërbimin e detyrimeve të rregullta, transfertat për funksionin publik të shoqërive ekonomike ku komuna është themeluese dhe të vazhdojmë me dinamikën e planifikuar për realizimin e projekteve zhvillimore kapitale. Gjatë planifikimit të mjeteve për shpenzime është nisur nga kërkesat e njësive shpenzuese, detyrimet e krijuara dhe detyrimet e tjera ligjore.

I Shpenzimet rrjedhëse

Shpenzimet rrjedhëse përmbajnë pagesat bruto të rrogave të të punësuarve dhe kontributeve në përgjegjësi të punëdhënësit, të tjera të hyra vetanake, shpenzimet për material, për shërbime, për mirëmbajtje, qira, subvencione dhe shpenzime të tjera.

Në tabelë janë paraqitur shpenzimet rrjedhëse sipas destinimeve dhe vlerave.

Shpenzimet rrjedhëse

Tabela 3.

Br.	Shpenzimet rrjedhëse	Plani për 2026.	% në shpenz. rrjedhëse	% në shpen.et rrjedh
1.	Të ardhurat bruto të të punësuarve	1.901.400,00 €	45,30%	14,74%
2.	Të ardhura të tjera personale	191.500,00 €	4,56%	1,48%
3.	Shpenzime për material	344.000,00 €	8,20%	2,66%
4.	Shpenzime për shërbime	839.450,00 €	20%	6,51%
5.	Mirëmbajtja rrjedhëse	28.500,00 €	0,68%	0,22%
6.	Qiraja	67.000,00 €	1,60%	0,52%
7.	Subvencione	600.000,00 €	14,30%	4,65%
8.	Shpenzime të tjera	225.200,00 €	5,37%	1,75%
	Totali	4.197.050,00 €	100,00%	32,54%

1. Mjetet për pagat bruto të të punësuarve dhe kontributet në ngarkim të punëdhënësit janë planifikuar në shumën prej 1.901.400,00 € ose 14,74% të buxhetit të përgjithshëm. Struktura e pagave bruto përbëhet nga:

*pagat neto – 1.575.000,00 €,
tatimi mbi pagat e të punësuarve – 81.900,00 €,
kontributet në ngarkim të të punësuarit – 191.300,00 €,
kontributet në ngarkim të punëdhënësit – 42.500,00 €,
shtesa e tatimit mbi të ardhurat e individëve – 10.700,00 €.*

Mjetet për pagat bruto dhe kontributet në ngarkim të punëdhënësit janë planifikuar në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi që zbatohen nga 01.10.2024, me të cilat janë rregulluar pagat në sektorin publik, si dhe me Marrëveshjen Kolektive të Fushës së Administratës dhe Drejtësisë (“Fleta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 18/23).

Numri i të punësuarve më 01.11.2025. në Komunën Tuzi është 111. Në Komunën Tuzi planifikohet formimi i një organi të ri të administratës me emrin – shërbimit të mbrojtjes dhe shpëtimit.

2. Mjetet për të ardhurat e tjera personale janë planifikuar në shumën prej 191.500,00 €, përbëjnë 1,48% të buxhetit të përgjithshëm, dhe lidhen me këto zëra:

- Dimrishta – 25.000,00 €,
- pagesat për këshilltarët në Kuvendin e Komunës Tuzi – 120.000,00 €,
- shpërblime jubiliare – 500,00 €,
- shpërblime për largim nga puna – 6.000,00 €,
- pagesa të tjera – 40.000,00 € të shpërndara proporcionalisht sipas njësive shpenzuese, ku shuma më e madhe është përcaktuar te Sekretariati për Financat (pagesa për nëpunëset e Komunës Tuzi për 8 Marsin). Mjetet e tjera janë parashikuar për: komisionin për orientimin e fëmijëve me nevoja të veçanta, komisionin për verifikimin e njohurive, komisionet për sipërmarrjen e grave, bujqësinë, OJQ-të, sportin dhe komisione të tjera.

3. Shpenzimet për material janë planifikuar në shumën prej 334.000,00 € dhe përbëjnë 2,66% të buxhetit të përgjithshëm. Këto mjete lidhen me shpenzimet për material administrativ, shpenzimet për energji, karburant etj.

Në strukturën e këtyre shpenzimeve pjesëmarrjen më të madhe e kanë:

- shpenzimet për energji – 250.000,00 € ose 72,67%, dhe kjo përfshin:
 - shpenzimet për energjinë elektrike të organeve komunale – 50.000,00 €,

- shpenzimet për ndriçimin publik – 200.000,00 €,
- material administrativ – 25.000,00 € ose 7,26% (material zyre, inventar i vogël, mjete higjiene, pjesë rezervë etj.),
- material për qellime të veçanta 9.000,00€ ose 2,62 %
- shpenzimet për karburant – 60.000,00 € ose 17,45%.

4. Shpenzimet për shërbime janë planifikuar në shumën prej 839.450,00 €, dhe kjo përfshin:

- për udhëtime zyrtare në shumën prej 23.750,00 €, nga të cilat:
- për organet e administratës gjithsej 15.750,00 €,
- për projektet ndërkombëtare në shumën prej 8.000,00 €, të shpërndara në:
 - Toward Zero Waste – 2.000,00 €,
 - Crossmart – 2.000,00 €,
 - ProlightMed – 2.000,00 €,
 - CircleWaste – 2.000,00 €,
 - (Sqarim: Shuma prej 8.000,00 € lidhet me udhëtime zyrtare në kuadër të njësisë shpenzuese të Sekretariatit për Financat, të cilat financohen nga mjetet e donacioneve ndërkombëtare, dhe do të realizohen në përputhje me dinamikën e realizimit të të ardhurave nga donacionet e rregullta).
- për përfaqësim, shtyp dhe shpenzime bufeti në shumën prej 25.00,00 €, nga të cilat:
- për organet e administratës gjithsej 25.000,00 €,
- për shërbime komunikimi në shumën prej 39.000,00 €,
- për shërbime bankare në shumën prej 9.000,00 €,
- për shërbime avokatore, noteriale dhe juridike e të tjera në shumën prej 25.000,00 €,
- për shërbime konsulence, projekte dhe studime në shumën prej 4.200,00 €,
- për shërbime të trajnimit profesional në shumën prej 4.200,00 €,
- për shërbime të tjera në shumën prej 649.300,00 €, të cilat do të përcaktohen më tej sipas zërave,
- për shërbime televizive në gjuhën shqipe në shumën prej 60.000,00 €.

Për shërbimet e tjera është planifikuar shuma prej 649.300,00 €, dhe kjo sipas organeve:

- Shërbimi i Kryetarit: 50.000,00 € për:
 - manifestime dhe aktivitete të ndryshme:
 - Dita e Komunës,
 - Dita e Çlirimit,

- Të tjera (shërbime të lidhura me mjedisin e punës, shpenzime të paparashikuara gjatë vitit).
- Shërbimi i Kuvendit: 6.000,00 € për shërbime të publikimit të akteve në “Fletën Zyrtare të Malit të Zi – OP”.
- Sekretariati për Financat: 192.000,00 €, nga të cilat:
 - shërbime auditimi dhe shërbime të tjera – 5.000,00 €,
 - projekte ndërkombëtare – 187.000,00 €, sipas projekteve:
 - Toward Zero Waste – 35.000,00 €,
 - Crossmart – 40.000,00 €,
 - CircleWaste – 40.000,00 €,
 - ProlightMed – 46.000,00 €
 - ARTE – 26.000,00 €.

(Shënim: Pagesa e shërbimeve të lidhura me projektet e sipërpërmendura financohet nga mjetet e projekteve).

Sekretariati për Vetëqeverisjen Lokale: 383.100,00 € për organizimin e ngjarjeve të mëposhtme:

1. Aktivitetet sportive – 3.500,00 €:
 - Turneu i shahut – 1.500,00 €,
 - Java Evropiane e Sportit – 2.000,00 €,
2. Shënimi i datave të rëndësishme historike – 14.000,00 €:
 - 6 prill – Kryengritja e Malësisë – 8.000,00 €,
 - 28 nëntor – 6.000,00 €,
3. Hartimi i faksimileve, vulave, publikimi i shpalljeve – 5.000,00 €,
4. Shërbime fotografimi, dizajni dhe përgatitja e materialit reklamues e dekorativ – 11.000,00 €,
5. Vera në Malësi – 117.000,00 €, që përfshin:
 - Dita Ndërkombëtare e Fëmijës – 7.000,00 €,
 - Panairi i Librit – 35.000,00 €,
 - Kampi i Fëmijëve – 6.000,00 €,
 - Ditët e muzikës klasike – 6.000,00 €,
 - Mbrëmje letrare – 3.000,00 €,
 - Panairi veror në Malësi – 60.000,00 €,
6. Tetori Rozë – 5.000,00 €,
7. Java e të rinjve – 8.000,00 €,
8. Pazari i dimrit në Malësi – 110.000,00 € (panairi dimëror i vitit të kaluar – 90.000,00 €, dhe panairi dimëror për vitin 2026 – vlera e parashikuar për

- publikimin e procedurës së prokurimit publik – 108.000,00 €; për pagesë në vitin 2026 – 20.000,00 €),
9. Për masa konservuese dhe kërkime arkeologjike – 30.000,00 € (mjete të siguruara nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Kulturës dhe Sportit mbi bazën e konkursit),
10. Përkthimi dhe botimi i librit në gjuhën angleze – Xhubleta, dëshmitare e lashtësisë sonë – 6.000,00 €,
11. Shërbime për marrjen me qira të xhubletës – 1.600,00 €,
12. Planet lokale – 10.000,00 €, që përfshijnë:
- Plani lokal i veprimit për të rinjtë,
 - Plani lokal i veprimit për mbrojtjen e personave me aftësi të kufizuara,
 - Plani lokal i veprimit për barazinë gjinore,
 - Strategjia e zhvillimit të sportit.

– **Sekretariati për Bujqësi dhe Zhvillim Rural – 15.000,00 € për aktivitetet e mëposhtme:**

- Promovimi i produkteve bujqësore dhe bujqësisë,
- Dezinsektim, dezinfektim dhe deratizim.

– **Shërbimi i Policisë Komunale dhe Inspektimit – 1.000,00 € për shërbime të lidhura me kryerjen e mbikëqyrjes komunale.**

– **Sekretariati për diaspor - 2.200,00€ per organizimin e ditës së diasporës.**

Shpenzimet për mirëmbajtje të rregullt janë planifikuar në shumën prej 28.500,00 €, dhe kjo përfshin:

- Për mirëmbajtjen e rregullt të objekteve ndërtimore, godina e komunës, 6.000,00 €
- për mirëmbajtjen e rregullt të pajisjeve – automjete – 20.000,00 €,
- për mirëmbajtjen e rregullt të pajisjeve – fotokopjues – 2.500,00 €.

Qiraja është planifikuar në shumën prej 67.000,00 € – për nevojat e rritjes së kapaciteteve të punës së Komunës Tuzi.

Subvencionet për mbështetjen e prodhuesve bujqësorë janë planifikuar në shumën prej 600.000,00 €. Mjetet e planifikuara do të përcaktohen me një Vendim

të veçantë mbi kushtet, mënyrën dhe dinamikën e shpërndarjes së mjeteve të buxhetit të Komunës Tuzi për vitin 2026.

Shpenzimet e tjera janë planifikuar në shumën prej 225.200,00 € dhe përfshijnë:

- mbi bazën e pagesës së kontratave për punë – 134.500,00 €, nga të cilat:
 - te Shërbimi i Kryetarit – 100.000,00 €,
 - te Sekretariati për Financat – 32.000,00 €,
 - për nevojat e Sekretariatit – 2.000,00 €,
 - për nevojat e projekteve – 30.000,00 €, dhe kjo për:
 - To O Waste – 15.000,00 €,
 - ProlightMed – 15.000,00 €. (Shënim: Shpenzimet e përmendura të lidhura me nevojat e projekteve financohen ekskluzivisht nga mjetet e projekteve).
- Te Shërbimi i Kuvendit 2.500,00 €
- shpenzime mbi bazën e gjykatave dhe të ngjashme – 13.000,00 €,
- hartimi dhe mirëmbajtja e softuerit – 37.200,00 €,
- sigurimi – 11.000,00 €,
- kontribute për anëtarësi në organizata vendore dhe ndërkombëtare – 10.000,00 €
- pagesa për taksa komunale dhe çezma publike – 6.500,00 €
- të tjera – 13.000,00 €, të planifikuara për shpenzime të tjera brenda Sekretariatit për Financë në shumën prej 8.000,00€ dhe lidhur me organizimin e aktivitetit të mbajtjes së seancave – 5.000,00€

II TRANSFERE

Transfere institucioneve, individëve, sektorit publik dhe privat dhe tranfere të tjera të planifikuara në shumën prej **3.420.601,54 €** ku hyjnë:

Br .	Transfere institucioneve, individëve, sektorit publik dhe privat dhe tranfere të tjera	Plani për 2026.	% në transferta	% në shpenzimet totale
1.	Transfere institucioneve, individëve, sektorit publik e privat.	2.250.601,54 €	65,79%	17,45%
2.	Transfere të tjera	1.170.000,00 €	34,20%	9,07%
	TOTAL	3.420.601,54 €	100,00%	26,52%

Transferet për institucione, individë, sektorin joqeveritar dhe publik si dhe transferet e tjera janë planifikuar në shumën prej 3.420.601,54 € dhe përfshijnë:

Transferet për institucione, individë, sektorin joqeveritar dhe publik arrijnë shumën prej 2.250.601,54 € dhe përfshijnë:

- Transferet për institucionet e kulturës dhe sportit janë planifikuar në shumën prej 573.800,00 €, si vijon:
- Konkursi për sport – 40.000,00 €
- Konkursi për kulturë me titullin “Sufinansiranje projekata iz oblasti kulture na osnovu konkursa” – 8.000 € përmes konkursit, 800 € pa shpallje konkursi sipas Vendimit për bashkëfinancimin e projekteve në fushën e kulturës
- Transferet e tjera për institucionet e sportit – Transfer për klubin e futbollit “Dečić” – 400.000,00 €
- Transferet e tjera për institucionet e sportit – Transfer për klubin e basketbollit “Dečić” – 125.000,00 €

Transferet për organizatat joqeveritare në shumën prej 45.000,00 € (Sekretariati për Vetëqeverisjen Lokale)

Përmes konkursit publik për dhënien e granteve do të ndahen 36.000,00 € për OJQ-të, sipas Vendimit të Kuvendit, ndërsa 9.000,00 € do të shpërndahen për OJQ-të me status të veçantë.

Transferet për partitë politike, në shumën prej 125.000,00 €:

- Partive politike – 96.000,00 € (Sekretariati për Financat)
- Ndihma për klubet e këshilltarëve (qira) – 18.600,00 € (Sekretariati për Financat)
- Financimi i punës së rregullt të organizatave të grave në subjektet politike – 10.400,00 € (Sekretariati për Financat)

Transferet për ndihma sociale të njëhershme në shumën prej 75.000,00 €, si vijon:

- Ndihma të njëhershme financiare – 25.000,00 € (Sekretariati për Vetëqeverisjen Lokale)
- Pagesa për lehonat – 40.000,00 € (Sekretariati për Vetëqeverisjen Lokale)
- Ndihma të njëhershme financiare për të punësuarit (në rast vdekjeje të anëtarit të ngushtë të familjes, sëmundje etj.) – 10.000,00 € (Sekretariati për Financat)

Transferet për individë në shumën prej 2.000,00 €

Transferet e tjera për individë në shumën prej 73.500,00 €:

- Bursat – 50.000,00 € (Sekretariati për Vetëqeverisjen Lokale)
- Shpërblimi 15 dhjetor – Dita e Çlirimit – 1.500,00 € (Shërbimi i Kuvendit)
- Transferet për NORA dhe anëtarët e familjeve të tyre – 10.000,00 € (Sekretariati për Vetëqeverisjen Lokale)
- Të tjera – 2.000,00 € (Sekretariati për Financat)
- Të tjera – 12.000,00 € (Shërbimi i Kryetarit)

Transferet për institucione në shumën prej 1.356.301,54 €, si vijon:

- Organizata turistike lokale – 180.000,00 € (Sekretariati për Financat)
- Kryqi i Kuq Komunal – 20.000,00 € (Sekretariati për Financat)
- Shoqata komunale e pensionistëve – 9.000,00 € (Sekretariati për Financat)
- Transferet për institucionet publike – Bashkësitë lokale – 200.000,00 € (Sekretariati për Financat)
- Transferi për Muzeun Etnografik të Malësisë – 12.500,00 € (Sekretariati për Vetëqeverisjen Lokale)
- Transferi për ambulancat në Tuz – 30.000,00 €

- Transferet për institucione – 100.000,00 € – për mbështetje dhe zhvillim të sipërmarrjes përmes programeve konkrete të parashikuara me Vendimin dhe Planin Strategjik të Zhvillimit të Komunës Tuzi 2021–2026. Mjetet e planifikuara në shumën prej 50.000,00 € do të ndahen me një Vendim të veçantë për mbështetje dhe zhvillim të sipërmarrjes (Sekretariati për Zhvillim dhe Projekte). Shuma shtesë prej 50.000,00 € do të paguhet me rastin e konkursit në vitin 2025, në janar 2026.
- Transferet e tjera – 795.301,54 € (Sekretariati për Financat) – Transferet nga projekti “Toward Zero Waste” – Pagesa për partnerët (Komuna Konavle dhe Qyteti Mostar) në shumën prej 795.301,54 €. Bëhet fjalë për këstin e dytë në shumën prej 419.301,54 €, dhe këstin e tretë në shumën prej 376.000,00 € për partnerët.
 - Shënim: Pagesat për partnerët e sipërpërmendur nga projekti financohen nga mjetet e projektit “Toward Zero Waste”.
- Transferet e tjera – 9.500 € (Sekretariati për Financat) – Transferet nga projekti “NERA” – Pagesa për partnerin në shumën prej 9.500,00 €.
 - Shënim: Pagesa për partnerët e sipërpërmendur nga projekti financohet nga mjetet e projektit “NERA”.

Transferet e tjera janë planifikuar në shumën prej 1.170.000,00 € dhe përfshijnë:

Transferet për shoqëritë ekonomike ku Komuna Tuzi është themeluese dhe për institucionet publike janë planifikuar në shumën prej 1.170.000,00 €, si vijon:

- QKI “Malësia” – 380.000,00 €
- Shpk Komunalno-Komunale Tuz – 450.000,00 €
- Shpk Tregu Tuz – 90.000,00 €
- Vodovod i kanalizacija Tuzi d.o.o. – 180.000,00 €
- Shpk Monumenti i natyrës Kanioni i Cemit – 70.000,00 €

III SHPENZIMET KAPITALE

1. Shpenzimet për infrastrukturën lokale janë planifikuar në shumën prej 640.000,00 €.

Shuma prej 140.000,00 € është planifikuar për: — Hartimin e dokumentacionit projektues dhe rishikimet për rrugët lokale në territorin e Komunës Tuzi:

- Nga Deponia deri në Dinošë
- Dheu i Zi - Dushiq
- Vuksanlekaj – Narhelm
- Vuksanlekaj – Sukruq
- Sukruq – Koderbudan – Narhelm
- Dushiq – Vranë
- Vranë – Sukruq
- Shërbime gjeodezike
- Shërbime të mbikëqyrjes profesionale

Projekt shumëvjeçar: — Rikonstrukcioni i rrugëve lokale në territorin e Komunës Tuzi në shumën prej 1.500.000,00 €

— Bëhet fjalë për një projekt shumëvjeçar. Afati i pagesës është 3 vite. Pagesa kryhet në 3 këste të barabarta, ndërsa për vitin 2026 janë përcaktuar mjete në shumën prej 500.000,00 €.

2. Punët dhe shërbimet e kontraktuara nga viti 2025 – janë planifikuar në shumën prej 879.221,89 € dhe kjo përfshin:

<u>Emri</u>	<u>Vlera e akorduar</u>	<u>Emri i firmës/ekzekutuesit</u>
Përgatitja e Projektit Kryesor të Rrugës Dinoshë-Milesh-Tuz	49.005,00€	Civil Engineer doo
Rishikimi i Projektit Kryesor të Rrugës Dinoshë - Milesh-Tuz	2.662,00€	Genesis project doo
Përgatitja e dokumentacionit të projektit për ndërtimin objektit (ndërteses) të re të Komunës së Tuzit	36.058,00€	Optimus project doo
Rishikimi i dokumentacionit të projektit për ndërtimin objektit (ndërtesës) të re të Komunës së Tuzit	5.324,00€	Civil Engineer doo
Përgatitja e dokumentacionit të projektit për sallën ballonë te shkolla në Dinoshë	18.392,00€	Civil Engineer doo
Rishikimi i dokumentacionit të projektit për sallën ballonë në shkollën e Dinoshës	3.200,00€	Institut za razvoj i istraživanje na radu
Punimet në rregullimin e këndit të lojërave në Dinoshë	43.412,49€	Geotin Mne” doo Podgorica
Asfaltimi i rrugëve lokale	256.568,40€	Prokurimi publik është në vazhdim.
Ndërtimi i urë në BL Omerzhaj	290.000,00€	Prokurimi publik është në vazhdim.
Punimet në instalimin e rrethimit mbrojtës	150.000,00€	Prokurimi publik është në vazhdim.
Kryerja e punimeve të instalimit elektrik në tregun e përzier	15.000,00€	Prokurimi publik është në vazhdim.
Përgatitja e dokumentacionit të projektit për objektet e përkohshme	9.600,00€	Prokurimi publik është në vazhdim.

3. Shpenzimet për objektet ndërtimore janë planifikuar në shumën prej **1.079.000,00 €** — Adaptimi i Qendrës Rinore në Tuz – **74.000,00 €**

Projektet shumëvjeçare — Kryerja e punimeve për ndërtimin e zonës sportivo-rekreative në Tuz – ndërtimi i qendrës sportive “*Sukuruq*” — Vlera e vlerësuar e projektit është: **5.000.000,00 €**. Afati i pagesës është **4 vite**. Dinamika e pagesës është si vijon: o Në vitin **2026** pagesa për projektin e sipërpërmendur është në shumën prej **700.000,00 €**, ndërsa pjesa tjetër prej **4.300.000,00 €** ndahet në **3 këste të barabarta**, secili në shumën prej **1.433.333,33 €**.

— Ndërtimi i sallës me balon pranë shkollës në Dinošë — Projekt shumëvjeçar i përfshirë në Vendimin për ndryshimet dhe plotësimet e Buxhetit të Komunës Tuz për vitin **2025**, për shpalljen e procedurës së prokurimit publik. Vlera e vlerësuar e projektit është: **900.000,00 €**. Dinamika e pagesës është e përcaktuar me Vendimin për Buxhetin e Komunës Tuz për vitin **2026**, ndërsa afati i pagesës është **3 vite**. Pagesa kryhet me këste, si vijon: o **180.000,00 €** për vitin **2026** o nga **360.000,00 €** për vitin **2027** dhe **2028**

— Ndërtimi i objekteve për nevojat e bashkësive lokale Dushiq, Mileshe dhe Dinoshë. Vlera e vlerësuar e projektit është **150.000,00 €**. Afati i pagesës është **2 vite**, dhe pagesa kryhet në **2 këste**, në shumën prej **75.000,00 €** për vitin **2026**, dhe **75.000,00 €** për vitin **2027**.

— Ndërtimi i urës në Dinoshë. Vlera e vlerësuar e projektit është **900.676,25 €**. Afati i pagesës është **3 vjet**. Pagesa bëhet me këtë dinamikë: në vitin 2026 është planifikuar pagesa në shumën prej **50.000,00 €**, ndërsa pjesa tjetër ndahet në 2 këste të njëjta prej **425.338,125 €**.

4. Shpenzimet për blerjen e tokës janë planifikuar në shumën prej **750.000,00 €**, dhe kjo përfshin: — Ekspropriimin e tokës të nevojshme për vazhdimin e ndërtimit të bulevardit Tuz – Podgoricë – **650.000,00 €** — Blerjen e tokës për nevojat e ndërtimit të stadiumit në MZ Vranë – **50.000,00 €**.

Projekt shumëvjeçar — Blerja e tokës ndërtimore për kampin e futbollit në Rogame — Vlera e vlerësuar e projektit është: **1.250.000,00 €**. Afati i pagesës është **3 vite**. Në vitin **2026** shuma për pagesë është **50.000,00 €**. Projekti është me karakter shumëvjeçar. Në buxhetin për vitin **2026** janë planifikuar mjetet për fazën e parë të projektit, ndërsa detyrimet financiare për vitet e ardhshme do të përcaktohen më vonë, në përputhje me marrëveshjet e mëtejshme dhe dinamikën e realizimit.

5. Shpenzimet për pajisje janë planifikuar në shumën prej **232.900,00 €** — Lidhen me blerjet e mëposhtme: mobilie zyrash, kompjuterë, digjitalizimin e kinemasë, pajisje për Shërbimin e Mbrojtjes dhe Shpëtimit etj...

6. Mirëmbajtja investuese – është planifikuar në shumën prej **273.798,57 €** — Këto mjete janë planifikuar për mirëmbajtjen e rregullt dhe investuese të rrugëve lokale; mirëmbajtjen, rregullimin dhe mbrojtjen e sipërfaqeve të gjelbra dhe publike; kryerjen e punimeve në sipërfaqe publike; ndërtimin dhe rikonstruksionin e ndriçimit publik; mirëmbajtjen e ndriçimit publik; vendosjen e ndriçimit publik; mirëmbajtjen e parqeve; rikonstruksionin e poligoneve sportive; aktivitete në rrjetin rrugor me qëllim ruajtjen dhe përmirësimin e gjendjes së rrugëve; vendosjen e sinjalizimit horizontal dhe vertikal; blerjen dhe instalimin e mobilieve komunale; blerjen dhe vendosjen e policëve të shtrirë dhe punime të tjera të ngjashme në të gjitha bashkësitë lokale në territorin e Komunës Tuzi; punime për rregullimin e objekteve të godinës së komunës dhe zyrave; shërbime për pastrimin e borës; parkun në Dinošë; shtëpizat; parkun pranë kopshtit, përgatitjen e dokumentacionit projektues për molin në Pothum.

Shënim: Projekti i ndërtimit të parkut në Dinošë planifikohet si një investim dyvjeçar me vlerë totale **150.000,00 €**. Në kuadër të buxhetit për vitin **2026**, janë parashikuar mjete në shumën prej **75.000,00 €**, të cilat lidhen me fazën fillestare të realizimit të projektit. Shuma e mbetur prej **75.000,00 €** do të planifikohet për vitin **2027**, në përputhje me dinamikën e kryerjes së punimeve dhe planifikimin e ardhshëm buxhetor.

7. Transferet për projektet – janë planifikuar në shumën prej **479.500,00 €** — Mjetet prej **479.500,00 €** janë parashikuar për realizimin e projekteve të mëposhtme: — Projekti “*Toward Zero Waste*” – planifikuar është blerja e pajisjeve në shumën prej **179.500,00 €** — *ProlightMed* – blerja e pajisjeve – **300.000,00 €**

Rezerva – 270.000,00 € — Komuna Tuzi ka planifikuar mjete rezervë në shumën prej **270.000,00 €**, dhe kjo për: — Rezervën e rregullt buxhetore – **255.000,00 €** — Rezervën e përhershme buxhetore – **15.000,00 €**

Shlyerja e detyrimeve nga periudha e mëparshme – 10.000,00 € — Shlyerja e detyrimeve nga periudha e mëparshme është planifikuar në shumën prej **10.000,00 €**. Kjo lidhet me detyrimet që kanë të bëjnë me pjesën e rregullt të buxhetit të krijuara në vitin e kaluar.

Shlyerja e borxhit – 663.000,00 € — Shlyerja e borxhit është planifikuar në shumën prej **663.000,00 €** dhe lidhet me shlyerjen e plotë të borxhit ndaj Fondit të Egalizimit dhe ndaj Fondit Revolving.

— Ministria e Financave ka miratuar për Komunën Tuzi një hua financiare prej **800.000,00 €**. Kthimi i huas kryhet nga mjetet e Fondit të Egalizimit që caktohen çdo muaj për Komunën e Tuzit, brenda pesë viteve, në **60 këste mujore të barabarta** (nga **13.333,33 €**) duke filluar nga **1 shkurti 2023**.

— Hua prej **400.000,00 €** e marrë në korrik 2023 kthehet në këste mujore të barabarta prej **6.666,67 €**, brenda pesë viteve. — Kthimi i huas prej **911.000,00 €**,

e marrë në fund të dhjetorit 2023, kryhet nga Fondi i Barazimit. Hua kthehet në këste mujore të barabarta (nga **25.305,56 €**) duke filluar nga marsi 2024, me afat shlyerjeje prej **36 muajsh**. — Kthimi ndaj Fondit Revolving lidhet me huatë për projektet e BE-së të marra gjatë vitit aktual dhe vitit të kaluar.



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI povodom Nacrta Odluke o Bud etu opštine Tuzi za 2026.godinu

Zaklju kom broj: 01-400/25-7650/1 od 24.10.2025.godine, Predsjednik Opštine Tuzi, saglasno odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i Odluke o u eš u lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, je utvrdio Nacrt Odluke o bud etu Opštine Tuzi za 2026.godinu sa Programom javne rasprave, koji je objavljen na internet sajtu Opštine Tuzi www.tuzi.org.me i dostavljen odbornicima Skupštine Opštine Tuzi kao i predsjednicima mjesnih zajednica.

Nacrt Odluke o bud etu Opštine Tuzi za 2026.godinu stavio je na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, po ev od 24.11.2025. godine zaklju no sa 08.12.2025. godine.

Prema utvrdenom programu, odr ana je centralna javna rasprava u prostorijama Skupštine Opštine Tuzi, dana 05.12.2025. godine, sa po etkom u 13:00  asova.

Javnu raspravu u elektronskoj, pisanoj i usmenoj formi sprovela je Opština Tuzi.

U toku javne rasprave, građanima i ostalim u esnicima data je mogu nost pisanog, elektronskog i usmenog izjašnjavanja.

Predstavnik obrađiva a bio je g-din Driton Gjokaj, sekretar Sekretarijata za finansije, koji su dali uvodno izlaganje o Nacrtu relevantne odluke.

Dato je pojašnjenje da je Nacrt Odluke o Bud etu za 2026.godinu sa injen na osnovu  lana 8 Zakona o bud etu i fiskalnoj odgovornosti ("Slu beni list CG", br. 20/14, 56/14, 70/17, 04/18 i 55/18, 66/19 i 70/21, 027/23),  lana 31 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Slu beni list CG" broj 03/19, 086/22, 005/24, 007/24), Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu beni list CG", br. 02/18, 34/19 i 38/20), Statuta opštine Tuzi ("Slu beni list CG" - opštinski propisi br. 24/19, 05/20, 51/22, 55/22).

I Nacrt Odluke Odluke o bud etu Opštine Tuzi za 2026.godinu

Diskusije u esnika javne rasprave:

G-din Driton Gjokaj, sekretar Sekretarijata za finansije je upoznao prisutne sa Nacrtom Odluke o Bud etu za 2026.godinu, i predstavio sadr inu odluke. Pozvao je građane da pitaju sve što ih interesuje akcentuju i mogu nost dostavljanja sugestija i primjedbi na arhivu Opštine kao i putem email-a.

PITANJE: Mevludin Dizdarevi , odbornik u Skupštini opštine Tuzi je postavio pitanje vezano za osnivanje "Parking servisa" u Tuzima, i izgradnju objekta za potrebe MZ "Karabuško polje".

ODGOVOR: G-din Lindon Gjelij, predsjednik opštine, naveo je da  e pitanje osnivanja Parking servisa biti riješeno kroz nadle nosti preduze a "Komunalno" doo. Što se ti e izgradnje objekta za potrebe MZ "Karabuško polje", napominjemo da  e u periodu od januara do kraja februara 2026 godine biti donešen Program uređenje prostora opštine Tuzi za 2026. godinu, te  e se detaljnije razmatrati mogu nost izgradnje objekta mjesne zajednice.



PITANJE: G-din, Naim Gjokaj, predstavnik MZ Dinoša postavio je pitanje vezano za izgradnju mosta u Dinoši.

ODGOVOR: G-din Lindon Gjelaj, naveo je da će se izgradnja mosta u Dinoši uvrstiti kao višegodišnji projekat u Budžetu za 2026.godinu

PITANJE: G-din, Senad Giljaj, odbornik u Skupštini opštine Tuzi postavio je pitanje vezano za pomoć u adaptaciji kapele u Milješu, kao i otvaranje puta u Šipčaniku.

ODGOVOR: G-din Lindon Gjelaj, naveo je da je Budžetom za 2026.godinu planirana stavka za transfere mjesnim zajednicama, a što se tiče kapitalnog dijela pod stavkom Investiciono održavanje su planirana sredstva za navedene vrste radova.

Preko arhive pristigle su sledeće sugestije:

KUD "Ramadan Šarkić" – uvrštavanje aktivnosti od 25.000,00 eura u budžet opštine Tuzi.

Odgovor: opština Tuzi svake godine raspisuje konkurs za dodjelu sredstava Nvo organizacijama, kada će biti moguće dostaviti predloge za finansiranje aktivnosti.

KUD "KOHA" je dostavio predlog za otvaranje multifunkcionalnog objekta u Dinoši.

Odgovor: Budžetom za 2026.godinu planirana su sredstva za izgradnju objekta za potrebe MZ Dinoša.

MZ Kuće Rakića, predstavnica Sara Bero dostavila je predlog za Budžet 2026.godine i to: asfaltiranje, izgradnja vodovodne mreže, organizacija prevoza đaka, rasvjeta...

Odgovor: Budžetom za 2026.godinu planirana su sredstva za rekonstrukciju saobraćajnica na području opštine Tuzi i postavljanje rasvjete pod stavkom investiciono održavanje. Što se tiče prevoza učenika, ta nadležnost pripada preduzeću "Komunalno" doo Tuzi. Kada je u pitanju nastavak izgradnje vodovodne mreže u ulicama br.6 i br.5, opština Tuzi nema nadležnosti za taj dio mjesne zajednice "Kuća Rakića".

**SEKRETAR
DRITON GJOKAJ**





RAPORT

MBI DISKUTIMIN PUBLIK TË KRYER lidhur me Projektvendimi mbi ndryshimet dhe plotësimin e buxhetit të komunës së Tuzit për vitin 2026

Me Konkludimin numër: : 01-400/25-7650/1 prej më 24.10.2025, , kryetari i komunës së Tuzit, në pajtim me dispozitat e Ligjit për Vetëqeverisje Lokale dhe Vendimit për pjesëmarrjen e banorëve lokalë në kryerjen e punëve publike, përcaktoi Projektvendimin mbi ndryshimet dhe plotësimin e buxhetit të komunës së Tuzit për vitin 2025 me Programin e Diskutimit Publik, i cili u publikua në ueb faqen e Komunës së Tuzit www.tuzi.org.me dhe iu dorëzua këshilltarëve të Kuvendit të Komunës së Tuzit si dhe kryetarëve të bashkësive lokale.

Projektvendimin mbi ndryshimet dhe plotësimin e buxhetit të komunës së Tuzit për vitin 2023 është vënë në diskutim publik për 15 ditë, duke filluar nga 24.11.2025, deri më 08.12.2025. Sipas programit të përcaktuar, më 05.12.2025, në ambientet e Kuvendit të komunës së Tuzit është mbajtur diskutimi qendro publik, duke filluar nga ora 13:00.

Diskutimin publik në formë elektronike, me shkrim dhe me gojë e ka zhvilluar Komuna e Tuzit.

Gjatë diskutimit publik, qytetarëve dhe pjesëmarrësve të tjerë iu dha mundësia të shprehin mendimet e tyre me shkrim, në mënyrë elektronike dhe me gojë.

Përfaqësuesit e përpiluesit ish-in z. Lindon Gjellaj, kryetari i Komunës, si dhe z. Driton Gjokaj, sekretar i Sekretariatit për Financa, i cili bëri një prezantim hyrës mbi draftin e vendimit përkatës.

Është sqaruar se Projektvendimi për Buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2026 është përgatitur në bazë të nenit 8 të Ligjit për buxhetin dhe përgjegjësinë fiskale (Fleta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 20/14, 56/14, 70/17, 04/18 dhe 55/18, 66/19 dhe 70/21, 027/23), neni 31 të Ligji për financimin e vetëqeverisjes (Fleta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 03/19, 086/22, 005/24, 007/24) dhe neni 53, paragrafi 7 i Statutit të Komunës Së Tuzit (“Fleta Zyrtare e Malit të Zi – Dispozitat komunale”, nr. 24/19 ,05/20, 51/22, 55/22).

Propozim i Vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit mbi buxhetin e vitit 2026

Diskutimet e pjesëmarrësve të shqyrtimit publik:

Z. Driton Gjokaj, sekretar i Sekretariatit për Financa, prezantoi projektvendimin për ndryshimet në Vendimin e Buxhetit për vitin 2025, si dhe prezantoi përmbajtjen e vendimit. Ai ftoi qytetarët që të pyesin gjithçka që u intereson, duke theksuar mundësinë e paraqitjes së sugjerimeve dhe komenteve në arkivin e Komunës si dhe me email.

PYETJE: Z. Mevludin Dizdareviq, këshilltar në Kuvendin e Komunës së Tuzit, ka parashtruar pyetje lidhur me themelimin e “Parking Servisit” në Tuz dhe ndërtimin e objektit për nevojat e BL “Dheu i Zi”.

PËRGJIGJE: Z. Lindon Gjellaj, Kryetari i Komunës ka theksuar se çështja e themelimit të “Parking Servisit” do të zgjidhet përmes kompetencave të ndërmarrjes “Komunalno” SH.A. Sa



i përket ndërtimit të objektit për nevojat e BL “Dheu i Zi”, njoftojmë se gjatë periudhës nga janari deri në fund të shkurtit 2026 do të miratohet **Programi i Rregullimit të Hapësirës së Komunës së Tuzit për vitin 2026**, dhe në të do të shqyrtohet më në detaje mundësia e ndërtimit të objektit të njësisë lokale.

PYETJE: Z. Naim Gjokaj, përfaqësues i Bashkësis Lokale Dinoshë, ka parashtruar pyetje lidhur me ndërtimin e urës në Dinoshë.

PËRGJIGJE: Kryetari i Komunës z. **Lindon Gjellaj** ka theksuar se ndërtimi i urës në Dinoshë do të përfshihet si projekt shumëvjeçar në Buxhetin për vitin 2026.

PYETJA: Z. **Senad Gilaj**, këshilltar në Kuvendin e Komunës së Tuzit, ka parashtruar pyetje lidhur me ndihmën për adaptimin e funeralit në Mësh, si dhe për hapjen e rrugës në Shipshaniq.

PËRGJIGJA: Kryetari i Komunës z. **Lindon Gjellaj** ka theksuar se me Buxhetin për vitin 2026 është planifikuar një zë për transferet ndaj Bashksive lokale. Sa i përket pjesës kapitale, nën zërin “Mirëmbajtja investuese” janë parashikuar fonde për llojet e punimeve të përmendura.

ërmes arkivit janë pranuar sugjerimet e mëposhtme:

1. **KUD “Ramadan Šarkić”** – përfshirja e aktiviteteve me vlerë 25,000.00 euro në buxhetin e Komunës së Tuzit.

Përgjigja: Komuna e Tuzit çdo vit shpall konkurs për ndarjen e fondeve për organizata joqeveritare, ku do të jetë e mundur dorëzimi i propozimeve për financimin e aktiviteteve.

2. **KUD “KOHA”** ka dorëzuar propozim për hapjen e një objekti multifunksional në Dinoshë.

Përgjigja: Me Buxhetin për vitin 2026 janë parashikuar fonde për ndërtimin e objektit për nevojat e Bashksise Lokale Dinoshë.

3. **Bashksia Lokale “Kuće Rakića”**, përfaqësuar nga Sara Bero, ka dorëzuar propozime për Buxhetin 2026, duke përfshirë: asfaltimin, ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit, organizimin e transportit të nxënësve, ndriçimin...

Përgjigja: Me Buxhetin për vitin 2026 janë parashikuar fonde për rikonstruksionin e rrugëve në territorin e Komunës së Tuzit dhe vendosjen e ndriçimit nën zërin “Mirëmbajtja investuese”. Sa i përket transportit të nxënësve, kjo kompetencë i takon ndërmarrjes “Komunalno” sh.a., Tuzi. Përsa i përket vazhdimin të ndërtimit të rrjetit të ujësjellësit në rrugët nr.6 dhe nr.5, Komuna e Tuzit nuk ka kompetenca për atë pjesë të Njësisë Lokale “Kuće Rakića”.

SEKRETAR

DRITON GJOKAJ

